



**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**634**

Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA  
O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O  
IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U  
ODREĐENIM OPĆINAMA**

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25. jula 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine.

Broj 01-02-547/05  
30. septembra 2005. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
**Niko Lozančić, s. r.**

**ZAKON**

**O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU  
NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA  
NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA**

**Član 1.**

U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 24/86, 33/90 i 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", broj 14/04) u članu 3. u tački 60. alineja 6. riječi: "Očevlje Gornje" zamjenjuju se riječju "Očevija".

**Član 2.**

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH  
**Slavko Matić, s. r.**

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  
**Muhamed Ibrahimović, s. r.**

Temeljem članka IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA  
O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O  
IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U  
ODREĐENIM OPĆINAMA**

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 25. srpnja 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2005. godine.

Broj 01-02-547/05  
30. rujna 2005. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
**Niko Lozančić, v. r.**

**ZAKON**

**O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU  
NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA  
NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA**

**Članak 1.**

U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 24/86, 33/90 i 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", broj 14/04) u članku 3. u tački 60. alineja 6. riječi: "Očevlje Gornje" zamjenjuju se riječju "Očevija".

**Članak 2.**

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH  
**Slavko Matić, v. r.**

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH  
**Muhamed Ibrahimović, v. r.**

Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  
UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O  
IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U  
ODREĐENIM OPŠTINAMA**

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u

одређеним општинама, који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 25. јула 2005. године и на сједници Дома народа од 29. јула 2005. године.

Број 01-02-547/05  
30. септембра 2005. године  
Сарајево

Председник  
**Нико Лоџанчић**, с. р.

## ЗАКОН

### О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА И О ИЗМЈЕНАМА У НАЗИВИМА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА У ОДРЕЂЕНИМ ОПШТИНАМА

#### Члан 1.

У Закону о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама - Пречишћени текст ("Службени лист СРБиХ", број 24/86, 33/90 и 32/91 и "Службене новине Федерације БиХ", број 14/04) у члану 3. у тачки 60. алинеја 6. ријечи: "Очевље Горње" замјењују се ријечју "Оћевија".

#### Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући  
Дома народа  
Парламента Федерације БиХ  
**Славко Матић**, с. р.

Председавајући  
Представничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
**Мухамед Ибрахимовић**, с. р.

635

На основу члана IV.Б.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

## УКАЗ

### О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИЈЕНОСУ И РЈЕШАВАЊУ НЕРИЈЕШЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПОСЈЕД СТАНА НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО ИЛИ НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ КОЈИ СУ ПОДНЕСЕНИ КОМИСИЈИ ЗА ИМОВИНСКЕ ЗАХТЈЕВЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦА

Проглашава се Закон о измјени Закона о пријеносу и рјешавању неріјешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 25. јула 2005. године и на сједници Дома народа од 29. јула 2005. године.

Број 01-02-548/05  
30. септембра 2005. године  
Сарајево

Председник  
**Нико Лоџанчић**, с. р.

## ЗАКОН

### О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИЈЕНОСУ И РЈЕШАВАЊУ НЕРИЈЕШЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПОСЈЕД СТАНА НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО ИЛИ НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ КОЈИ СУ ПОДНЕСЕНИ КОМИСИЈИ ЗА ИМОВИНСКЕ ЗАХТЈЕВЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦА

#### Члан 1.

У Закону о пријеносу и рјешавању неріјешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица ("Службене новине Федерације БиХ", број 6/04), у члану 3. став 3. број "2004" замјењује се бројем "2005".

#### Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући  
Дома народа  
Парламента Федерације БиХ  
**Славко Матић**, с. р.

Председавајући  
Представничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
**Мухамед Ибрахимовић**, с. р.

Темелјем чланка IV.Б.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

## УКАЗ

### О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИЈЕНОСУ И РЈЕШАВАЊУ НЕРИЈЕШЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПОСЈЕД СТАНА НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО ИЛИ НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ КОЈИ СУ ПОДНЕСЕНИ ПОВЈЕРЕНСТВУ ЗА ИМОВИНСКЕ ЗАХТЈЕВЕ РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И ИЗБЈЕГЛИЦА

Проглашава се Закон о измјени Закона о пријеносу и рјешавању неріјешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Повјеренству за имовинске захтјеве расељених особа и избјеглица, који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Заступничког дома од 25. септембра 2005. године и на сједници Дома народа од 29. септембра 2005. године.

Број 01-02-548/05  
30. јуна 2005. године  
Сарајево

Председник  
**Нико Лоџанчић**, в. р.

## ЗАКОН

### О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИЈЕНОСУ И РЈЕШАВАЊУ НЕРИЈЕШЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПОСЈЕД СТАНА НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО ИЛИ НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ КОЈИ СУ ПОДНЕСЕНИ ПОВЈЕРЕНСТВУ ЗА ИМОВИНСКЕ ЗАХТЈЕВЕ РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И ИЗБЈЕГЛИЦА

#### Чланак 1.

У Закону о пријеносу и рјешавању неріјешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Повјеренству за имовинске захтјеве расељених особа и избјеглица ("Службене новине Федерације БиХ", број 6/04), у чланку 3. ставак 3. број "2004" замјењује се бројем "2005".

#### Чланак 2.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председатељ  
Дома народа  
Парламента Федерације БиХ  
**Славко Матић**, в. р.

Председатељ  
Заступничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
**Мухамед Ибрахимовић**, в. р.

На основу члана IV.Б.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

## УКАЗ

### О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕНОСУ И РЈЕШАВАЊУ НЕРИЈЕШЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПОСЈЕД СТАНА НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО ИЛИ НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ КОЈИ СУ ПОДНЕСЕНИ КОМИСИЈИ ЗА ИМОВИНСКЕ ЗАХТЈЕВЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦА

Проглашава се Закон о измјени Закона о преносу и рјешавању неріјешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица, који је донио Парламент Федерације БиХ на

сједници Представничког дома од 25. јула 2005. године и на сједници Дома народа од 29. јула 2005. године.

Број 01-02-548/05  
30. септембра 2005. године  
Сарајево

Предсједник  
**Нико Лоџанчић**, с. р.

## ЗАКОН

### О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕНОСУ И РЈЕШАВАЊУ НЕРИЈЕШЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ У ПОСЈЕД СТАНА НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО ИЛИ НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ КОЈИ СУ ПОДНЕСЕНИ КОМИСИЈИ ЗА ИМОВИНСКЕ ЗАХТЈЕВЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦА

#### Члан 1.

У Закону о преносу и рјешавању неријешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица ("Службене новине Федерације БиХ", број 6/04), у члану 3. став 3. број "2004" замјенјује се бројем "2005".

#### Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ <b>Славко Матић</b> , с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ <b>Мухамед Ибрахимовић</b> , с. р.
---	--

636

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

## UKAZ

### О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О КРЕТАЊУ СЛИЈЕПОГ ЛИЦА УЗ ПОМОЋ ПСА ВОДИЧА

Проглашава се Закон о кретању сlijepог лица уз помоћ пса водича који је donio Parlament Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 25. јула 2005. године и на сједници Дома народа од 29. јула 2005. године.

Број 01-02-549/05 30. септембра 2005. године Сарајево	Предсједник <b>Нико Лоџанчић</b> , с. р.
---	---

## ЗАКОН

### О КРЕТАЊУ СЛИЈЕПОГ ЛИЦА УЗ ПОМОЋ ПСА ВОДИЧА

#### I. OSNOVNE ODREDBE

##### Члан 1.

Овим Законом уређује се право сlijepог лица са псом водичем на коришћење пријевозних средстава и слободног приступа на јавна мјеста и друга питања у вези са остваривањем овог права.

##### Члан 2.

Поједини изрази употријебљени у овом Закону имају слjedeће значење:

- **Сlijepo lice** је лице чија је слjепоћа утврђена на основу посебних прописа и које је оспособљено за кретање са псом водичем;
- **Пас водич** је школовани пас који има одговарајућу исправу издату од домаће или иноземне надлежне институције за школовање паса водича сlijепих;
- **Јавни пријевоз** је јавни пријевоз у друмском, железничком, поморском, зрачном, те градском саобраћају.

#### II. OSTVARIVANJE PRAVA SLIJEPOG LICA

##### Члан 3.

Сlijepo lice са псом водичем има право коришћења пријевозних средстава у јавном пријевозу, укључујући задржавање на свим просторима који су предвиђени за путнике.

##### Члан 4.

Сlijepo lice са псом водичем не плаћа возну карту за пса водича у пријевозном средству јавног пријевоза, без обзира на смјер и дућину пута, нити улазницу за пса за коришћење простора и објеката који су утврђени као јавна мјеста.

##### Члан 5.

Сlijepo lice са псом водичем има право приступа на јавна мјеста као што су: уреди, хотели, ресторани, банке, поште, позоришта, концертне дворане, спортски објекти, тржнице, продаваонице, школе, факултети и друге спортске, културне и јавне установе.

Сlijepo lice са псом водичем има право уласка и коришћења чекаоница, здравствених установа и апотека.

#### III. NADLEŽNOST I POSTUPAK KOD OSTVARIVANJA PRAVA SLIJEPOG LICA

##### Члан 6.

Стручну институцију за школовање паса водича одређује федерални министар рада и социјалне политике по стичању увјета за оснивање такве институције на подручју Босне и Херцеговине.

##### Члан 7.

Одредбе чл. од 3. до 9. овог Закона примјенјују се на одговарајући начин и на сlijepa лица са инвалидитетом у кolicима са псом помагачем и на тренера са псом водичем у току школовања.

Права из чл. од 3. до 5. овог Закона имају и сlijepa лица са псом водичем која су страни држављани, а која одговарајућим исправима могу доказати да су сlijepa лица са правом коришћења пса водича према прописима своје земље.

Одговарајућим исправима из става 2. овог члана сматрају се радна iskaznica и међународна здравствена iskaznica.

#### IV. NADZOR

##### Члан 8.

Надзор над провођењем овог Закона врши Федерално министарство рада и социјалне политике.

#### V. KAZNENE ODREDBE

##### Члан 9.

Novčanom kaznom у износу од 1.000 KM до 5.000 KM казнит ће се за прекршај правно лице које сlijepом licу са псом водичем онемогући коришћење јавних мјеста, јавних пријевозних средстава, чекаоница, здравствених установа и апотека у складу са овим Законом.

Novčanom kaznom у износу од 500 KM до 2.000 KM казнит ће се за прекршај одговорно лице у правном licу које сlijepом licу са псом водичем онемогући коришћење јавних мјеста, јавних пријевозних средстава, чекаоница, здравствених установа и апотека у складу са овим Законом.

Пријаву за pokretanje прекршајног поступка подноси сlijepo lice чије је право оспорено.

#### VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Члан 10.

Do стичања увјета за оснивање стручне институције из члана 6. овог Закона сlijepим licима, сlijepим licима са инвалидитетом у кolicима са псом помагачем и тренерима са псом водичем у току школовања - држављанима Босне и Херцеговине признават ће се коришћење одговарајућих исправа из члана 7. став 3. овог Закона, издатих за псе водиче од надлежне иноземне институције за школовање паса водича сlijепих.

##### Члан 11.

Postupak за остваривање права, програм и начин оспособљавања сlijepог лица за кретање уз помоћ пса водича, увјете за полагање испита о оспособљености пса водича и сlijepог лица, увјете коришћења пса водича, образац и садржај радне iskaznice и образац службене евиденције прописат ће федерални министар рада и социјалне политике у року од 60 дана од оснивања институције из члана 6. овог Закона.

## Član 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH <b>Slavko Matić, s. r.</b>	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH <b>Muhamed Ibrahimović, s. r.</b>
---	--

Temeljem članka IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

## UKAZ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O KRETANJU SLIJEPE OSOBE UZ POMOĆ PSA VODIČA

Proglašava se Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 25. srpnja 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2005. godine.

Broj 01-02-549/05 30. rujna 2005. godine Sarajevo	Predsjednik Niko Lozančić, v. r.
---	-------------------------------------

## ZAKON

## O KRETANJU SLIJEPE OSOBE UZ POMOĆ PSA VODIČA

## I. TEMELJNE ODREDBE

## Članak 1.

Ovim Zakonom se uređuje pravo slijepe osobe sa psom vodičem na uporabu prijevoznih sredstava i slobodni pristup javnim mjestima i druga pitanja u svezi s ostvarivanjem ovog prava.

## Članak 2.

Pojedini izričaji upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju ovo značenje:

- **Slijepa osoba** je osoba čija je sljepoća utvrđena na temelju posebnih propisa i koja je osposobljena za kretanje sa psom vodičem;
- **Pas vodič** je školovani pas koji ima odgovarajuću ispravu izdanu od domaće ili inozemne mjerodavne institucije za školovanje pasa vodiča slijepih;
- **Javni prijevoz** je javni prijevoz u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom te gradskom prometu.

## II. OSTVARIVANJE PRAVA SLIJEPE OSOBE

## Članak 3.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo uporabe prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

## Članak 4.

Slijepa osoba sa psom vodičem ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza, bez obzira na smjer i duljinu puta, niti ulaznicu za psa za uporabu prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

## Članak 5.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo pristupa javnim mjestima kao što su uredi, hoteli, restorani, banke, pošte, kazališta, koncertne dvorane, športski objekti, tržnice, prodavaonice, škole, fakulteti i druge športske, kulturne i javne ustanove.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo ulaska i uporabe čekaonica, zdravstvenih ustanova i ljekarni.

## III. NADLEŽNOST I POSTUPAK KOD OSTVARIVANJA PRAVA SLIJEPE OSOBE

## Članak 6.

Stručnu instituciju za školovanje pasa vodiča određuje federalni ministar rada i socijalne politike po ispunjenju uvjeta za utemeljenje takve institucije na području Bosne i Hercegovine.

## Članak 7.

Odredbe čl. 3. do 9. ovog Zakona se primjenjuju na odgovarajući način i na slijepe osobe sa invalidnošću u kolicima sa psom pomagačem i na trenera sa psom vodičem tijekom školovanja.

Prava iz čl. 3. do 5. ovog Zakona imaju i slijepe osobe sa psom vodičem koje su strani državljani, a koje odgovarajućim ispravama mogu dokazati da su slijepe osobe s pravom uporabe psa vodiča prema propisima svoje zemlje.

Odgovarajućim ispravama iz stavka 2. ovoga članka smatraju se radna iskaznica i međunarodna zdravstvena iskaznica.

## IV. NADZOR

## Članak 8.

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

## V. KAZNENE ODREDBE

## Članak 9.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja slijepoj osobi sa psom vodičem onemogućuje uporabu javnih mjesta, javnih prijevoznih sredstava, čekaonica, zdravstvenih ustanova i ljekarni sukladno ovom Zakonu.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja slijepoj osobi sa psom vodičem onemogućuje uporabu javnih mjesta, javnih prijevoznih sredstava, čekaonica, zdravstvenih ustanova i ljekarni sukladno ovom Zakonu.

Prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnosi slijepa osoba čije je pravo osporeno.

## VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 10.

Do ispunjenja uvjeta za utemeljenje stručne institucije iz članka 6. ovog Zakona, slijepim osobama, slijepim osobama sa invalidnošću u kolicima sa psom pomagačem i trenerima sa psom vodičem tijekom školovanja - državljanima Bosne i Hercegovine, će se priznavati uporaba odgovarajućih isprava iz članka 7. stavak 3. ovog Zakona, izdanih za pse vodiče od strane mjerodavne inozemne institucije za školovanje pasa vodiča slijepih.

## Članak 11.

Postupak za ostvarivanje prava, program i način osposobljavanja slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča, uvjete za polaganje ispita osposobljenosti psa vodiča i slijepe osobe, uvjete uporabe psa vodiča, obrazac i sadržaj radne iskaznice i obrazac službene evidencije, propisat će federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 60 dana od utemeljenja institucije iz članka 6. ovog Zakona.

## Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH <b>Slavko Matić, v. r.</b>	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH <b>Muhamed Ibrahimović, v. r.</b>
---	--

На основу члана IV.B.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

## УКАЗ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O KRETAŃU SLIJEPOG LIČA UZ POMOĆ PSA VODIČA

Proglašava se Zakon o kretanju slijepog liča uz pomoć psa vodiča koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25. jula 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine.

Broj 01-02-549/05 30. septembra 2005. godine Sarajevo	Predsjednik <b>Нико Лоџанчић, с. р.</b>
---	--





Radi ostvarivanja cilja iz stava 1. ovog člana zdravstvene ustanove mogu se akreditirati na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

#### Član 3.

Agencija iz člana 1. stav 2. ovog Zakona obavlja stručne i sa njima povezane upravne poslove koji zahtijevaju posebno organiziranje i samostalnost u radu u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

Nadležni organi kantona poduzimaju odgovarajuće mjere u cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u skladu sa ovim Zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, zakonom kantona, kao i drugim propisima kantona.

#### Član 4.

Izrazi i definicije upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

- "Sistem poboljšanja kvaliteta" je skup organizacijskih struktura, resursa, funkcija i tehnika kojima se osigurava unutrašnja provjera kvaliteta na nivou primarne i bolničke zdravstvene zaštite, kao i privatne prakse radi zadovoljenja očekivanja korisnika zdravstvene zaštite,
- "Osiguranje kvaliteta" je formalan sistemski proces utvrđivanja poslova i zadataka zdravstvene ustanove u oblasti praćenja kvaliteta zdravstvenih usluga; uočavanja nedostataka i njihovog ispravljanja; alokacije resursa u te svrhe i razvoja optimalnih standarda i vodilja za kliničku praksu,
- "Poboljšanje kvaliteta" je skup vodećih principa koji su osnov trajnog poboljšanja procesa pružanja zdravstvenih usluga u cilju zadovoljenja potreba pacijenta i drugih učesnika u zdravstvu,
- "Sigurnost" je ocjena prihvatljivosti rizika (nepovoljnog ishoda i njegove ozbiljnosti), koji je povezan sa zdravstvenim stanjem pacijenta, kliničkom educiranošću zdravstvenog radnika, upotrebom tehnologije u datoj situaciji, odnosno u uvjetima provođenja određenog zdravstvenog tretmana,
  - a) "sigurnost u zdravstvenim ustanovama" je organiziran sistem u kojem educirani i obučeni zdravstveni radnici primjenjuju ispravne radne procedure sa odgovarajućim resursima u sigurnom okruženju, svodeći nepovoljne događaje i ishode na minimum,
  - b) "sigurnost u zdravstvu" je sistem i okruženje koji omogućava izbjegavanje i prevenciju nepovoljnih događaja i zdravstvenih ishoda koji nastaju u procesu pružanja zdravstvenih usluga,
  - c) "sigurnost zdravstvenih usluga" je sveukupni kapacitet zdravstvene ustanove za mjerenje i sprečavanje nastajanja medicinskih greški u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga, nezavisno od toga da li su greške nastale smanjenom, povećanom ili pogrešnom upotrebom zdravstvenih tehnologija, odnosno njihovom zloupotrebom,
  - d) "sigurnost pacijenta, odnosno drugih korisnika zdravstvenih usluga" jeste odsustvo nepovoljnih događaja, odnosno iznenadnih, neočekivanih bolesti, povreda i šteta koje mogu nastati u procesu pružanja zdravstvenih usluga, odnosno u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom,
- "Kvalitet zdravstvene zaštite" je stepen do kojeg se očekuje povećanje očekivanih zdravstvenih ishoda u odnosu na definirane standarde zdravstvene zaštite,
- "Standard" je mjerilo koji regulira skup pravila, protokola, zahtjeva ili izjava o očekivanom uobičajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti u skladu sa ovim Zakonom,
  - a) "minimalni standardi" su minimalni zahtjevi koje treba ispuniti u cilju zaštite i sigurnosti pacijenta,
  - b) "optimalni standardi" su izjave očekivanja ili zahtjevi koji kada su zadovoljeni osiguravaju pružanje kvalitetne zdravstvene usluge,
- "Unutrašnja provjera kvaliteta" je proces sistemske provjere stručnih aktivnosti u odnosu na propisane standarde,

- "Vanjska provjera kvaliteta" je proces vanjske provjere kvaliteta zdravstvenih usluga kojim se upoređuje izvršenje zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi u pogledu objavljenih standarda i time identifikuju mogućnosti za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga,
- "Kliničke vodilje" su sistemski razvijene, utvrđene smjernice koje pomažu zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima, kao i pacijentima u donošenju odluke o prikladnom zdravstvenom tretmanu u tačno određenim kliničkim okolnostima,
- "Upravljanje kvalitetom" je planski i sistemski pristup kontroli mjerenja, analizi i poboljšanju organizacijskog izvršenja u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i vjerovatnoće ispunjenosti očekivanih ishoda za pacijente,
- "Upravljanje rizikom" je dio administrativnih i kliničkih aktivnosti koje poduzimaju zdravstvene ustanove u cilju identifikovanja, ocjene i smanjenja rizika od povrede pacijenta, drugih korisnika zdravstvenih usluga, kao i osoblja, te rizika od gubitka za samu zdravstvenu ustanovu,
- "Samoocjena" je osnovni preduvjet u postupku akreditacije koji podrazumijeva da svi zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici u zdravstvenoj ustanovi vrše ličnu ocjenu kvaliteta svog rada u pogledu propisanih standarda,
- "Stimulacija" obuhvata materijalnu i nematerijalnu stimulaciju zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, kao aktivnim učesnicima u procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, te akreditaciji u zdravstvu (određene stručne privilegije, stimulacije na plaću i sl.),
- "Nepovoljan događaj" je neočekivani obično nepredviđeni ili nepredvidivi događaj koji je doveo, ili je mogao dovesti do štete po zdravlje pacijenta, drugih korisnika zdravstvenih usluga, ili zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
- "Agencija" je nadležni organ u Federaciji koji obavlja stručne poslove iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu definirana ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona,
- "Savjetodavno vijeće" je savjetodavni organ koji predstavlja interese Federalnog ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kantonalnih ministarstava zdravstva (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo), komora, udruženja zdravstvenih radnika, zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova i udruženja korisnika zdravstvenih usluga,
- "ALPHA" je međunarodno priznati program za vodeće principe akreditacije u zdravstvu, odnosno za akreditaciju akreditatora (Agencija), a koji se primjenjuje u Federaciji,
- "Akreditacija" je samoocjena i proces vanjskog kolegijalnog pregleda koji primjenjuju zdravstvene ustanove u cilju tačne provjere nivoa izvršenja usluga u odnosu na propisane standarde i načine implementacije kontinuiranog poboljšanja zdravstvenog sistema i zdravstvenih usluga,
- "Korisnik akreditacije" je zdravstvena ustanova, a u krajnjem građanin, pacijent i njegova porodica koji ima mogućnost aktivnog učešća u ocjenjivanju kvaliteta zdravstvenih usluga na različitim nivoima i na taj način utiče na donosioca odluka o akreditaciji u cilju postizanja optimalnog kvaliteta u zdravstvu.

## II. PROCES POBOLJŠANJA KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA I NJEGOVI UČESNICI

#### Član 5.

Poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacija u zdravstvu osigurava provođenje sljedećih ciljeva:

- utvrđivanje Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu, te legislative iz ove oblasti kao osnovnog okvira za smjernice, strateško planiranje, menadžment i sveukupne aktivnosti za postizanje optimalnog kvaliteta u zdravstvu, što uključuje i postizanje njene usaglašenosti na federalnom i kantonalnom nivou,

- osnivanje federalnog organa odgovornog za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditaciju u zdravstvu,
- razvijanje sistema akreditiranja u zdravstvu,
- definiranje parametara kvaliteta zdravstvenih usluga,
- koordiniranje, prikupljanje, razvoj i usvajanje optimalnih organizacijskih i kliničkih standarda,
- definiranje, vrednovanje i širenje kliničkih vodilja na osnovu dokaza za učinkovitu i efikasnu kliničku praksu,
- uspostavljanje i održavanje međusobnog priznavanja sa inozemnim organima za akreditiranje u zdravstvu koji primjenjuju iste ili slične standarde.

#### Član 6.

Učešće u programu akreditacije je dobrovoljan proces koji se vrši na zahtjev zdravstvenih ustanova primarne i bolničke zdravstvene zaštite, kao i privatne prakse (u daljnjem tekstu: akreditacija zdravstvenih ustanova).

Akreditacija se dodjeljuje onim zdravstvenim ustanovama za koje se dokaže da su ispunile postavljene standarde i kriterije propisane od Agencije u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

#### Član 7.

Učesnici u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga su:

1. zdravstvene ustanove;
2. zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici;
3. korisnici zdravstvenih usluga;
4. zavodi za javno zdravstvo;
5. zavodi zdravstvenog osiguranja;
6. komore i udruženja zdravstvenih radnika;
7. ministarstva zdravstva.

Učesnici iz stava 1. ovog člana dužni su saradivati i razmjenjivati podatke iz djelokruga svog rada sa Agencijom u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, ukoliko ovim Zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona nije drugačije određeno.

### 1. Zdravstvene ustanove

#### Član 8.

Zdravstvene ustanove dužne su uspostaviti, razviti i održavati sistem poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga prilagođen uvjetima rada zdravstvene ustanove.

Obaveza zdravstvene ustanove je da informira korisnika zdravstvenih usluga i javnost o uspostavljenom sistemu iz stava 1. ovog člana.

Provjeru nad provođenjem sistema poboljšanja kvaliteta vrše nadležni zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici u zdravstvenoj ustanovi; korisnici zdravstvenih usluga; komore i udruženja zdravstvenih radnika i Agencija.

#### Član 9.

Na osnovu uputstava Agencije zdravstvena ustanova općim aktom uređuje: organizaciju upravljanja optimumom kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi; oblik, način i učestalost vršenja unutrašnje provjere optimalnog kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi; vrste i način provjera i obavještanje o kvalitetu izvršenog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prava i obaveze zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga; planiranje resursa, imenovanje, sastav i nadležnosti potkomisija za lijekove, medicinsku dokumentaciju, kontrolu infekcija, reviziju politika i procedura, trajni profesionalni razvoj; sigurnost na radnim mjestima i osiguranje zdravih radnih mjesta, sigurnost radijacijskog zračenja, te stimulaciju na plaću za sve zaposlenike koji obavljaju poslove u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Akt iz stava 1. ovog člana donosi direktor zdravstvene ustanove na prijedlog Stručnog vijeća zdravstvene ustanove.

#### Član 10.

Zdravstvena ustanova dužna je imenovati Komisiju za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga (u daljnjem tekstu: Komisija) radi provođenja odgovarajućih mjera i aktivnosti u zdravstvenoj ustanovi.

Komisija iz stava 1. ovog člana obavlja poslove i zadatke u pogledu:

- uspostavljanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,

- prikupljanja relevantnih podataka i informacija potrebnih za unutrašnju i vanjsku provjeru kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
- izvršavanja unutrašnje provjere kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na osnovu općeg akta zdravstvene ustanove,
- definiranja parametara kvaliteta zdravstvenih usluga,
- učestvovanja kod zdravstveno-inspekcijskog i farmaceutsko-inspekcijskog nadzora i izjašnjavanja o nalazu zdravstvenog i farmaceutskog inspektora,
- učestvovanja kod vanjske provjere kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi,
- saradnje sa Agencijom, komisijama drugih zdravstvenih ustanova i drugim institucijama iz ove oblasti,
- obavljanja i drugih poslova koje odredi Agencija, odnosno koji proizilaze iz odredaba ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu ovog Zakona.

Članovi Komisije su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, kao i korisnici zdravstvenih usluga.

Komisijom rukovodi koordinator Komisije.

Članove Komisije i koordinatore Komisije imenuje direktor zdravstvene ustanove, na prijedlog Stručnog vijeća zdravstvene ustanove.

Poslovnikom o radu Komisije bliže se uređuje broj članova Komisije, s obzirom na oblik organiziranja zdravstvene ustanove, način rada, glasanja i odlučivanja Komisije, te druga pitanja od značaja za njen rad.

#### Član 11.

Na osnovu Povelje o pravima pacijenta, zdravstvene ustanove dužne su na vidnom mjestu istaknuti:

- Povelju o pravima i obavezama pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
- Povelju o pravima i obavezama pacijenta u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Poveljama iz stava 1. ovog člana garantovat će se prava pacijenta, te davati informacije pacijentu o njegovim pravima, obavezama i odgovornostima.

Povelje iz stava 1. ovog člana donosi Ministarstvo, uz prethodno mišljenje učesnika u procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga navedenih u članu 7. ovog Zakona.

#### Član 12.

Zdravstvene ustanove dužne su redovno obavještavati Agenciju o utvrđenim incidentima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga.

Agencija utvrđuje koji incidenti i nepovoljni događaji u zdravstvenoj ustanovi podliježu obaveznom prijavljivanju.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana uključuje: identifikaciju, dokumentovanje, statističku obradu i analizu incidenata i nepovoljnih događaja koji su bili uzrok oštećenja lica ili su mogli izazvati štetu.

Garantuje se anonimnost i povjerljivost prikupljenih podataka.

Podaci iz stava 2. ovog člana isključivo se mogu koristiti samo u procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u ocijenjenoj zdravstvenoj ustanovi, kao i u svrhu edukacije i obuke zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u cilju sprečavanja nastanka budućih incidenata i nepovoljnih događaja u zdravstvenoj ustanovi.

Podaci iz stava 2. ovog člana mogu se, izuzetno, koristiti i u cilju izvršavanja uporedbe i ocjene kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u različitim samoocijenjenim zdravstvenim ustanovama, a radi pripreme za postupak akreditacije u zdravstvu.

### 2. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici

#### Član 13.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni su se redovno i trajno educirati i obučavati u okviru svog stručnog naziva, na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom zdravstvene ustanove.

Redovna i trajna edukacija i obučavanje zdravstvenih radnika u okviru stručnih naziva, predviđeno općim aktom zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana, mora biti usaglašeno sa programom stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika koji utvrđuju komore u oblasti zdravstva.

## Član 14.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni su aktivno učestvovati u definiranom programu unutrašnje provjere kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi u pogledu propisanih standarda.

Tokom unutrašnje provjere kvaliteta iz stava 1. ovog člana zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni su poštovati etički kodeks struke koji propisuju nadležne komore iz oblasti zdravstva.

**3. Korisnici zdravstvenih usluga**

## Član 15.

Korisnici zdravstvenih usluga imaju pravo i obavezu učestvovati u procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi.

Korisnici iz stava 1. ovog člana imaju pravo birati i biti birani u Komisiju kao i organe Agencije.

**4. Zavodi za javno zdravstvo**

## Član 16.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zavodi za javno zdravstvo kantona (u daljnjem tekstu: zavodi za javno zdravstvo) učestvuju u programiranju, planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na populacijskom nivou.

Na osnovu izvršenja plana i programa i analizom zdravstvenog stanja, zavodi iz stava 1. ovog člana ocjenjuju zadovoljenje potreba i zahtjeve stanovništva za zdravstvenom zaštitom, kao i njihovu realizaciju, a podatke o tome dostavljaju Agenciji radi izrade razvojnih koncepata Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i poboljšanja procesa akreditacije u zdravstvu.

Na zahtjev Agencije zavodi za javno zdravstvo ustupaju podatke o evaluaciji rada zdravstvenih ustanova i službi iz svog djelokruga, a u cilju ostvarivanja plansko-programskih zadataka učesnika u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite.

Poslovi iz st. 1., 2. i 3. ovog člana obavljaju se na osnovu propisa o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko ovim Zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona nije drugačije određeno.

**5. Zavodi zdravstvenog osiguranja**

## Član 17.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i zavodi zdravstvenog osiguranja kantona (u daljnjem tekstu: zavodi zdravstvenog osiguranja) utvrđuju načine stimulativnog finansiranja akreditiranih zdravstvenih ustanova i akreditiranih privatnih praksi, pod uvjetom da imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog privatnog zdravstvenog radnika u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti i propisa o zdravstvenom osiguranju.

Zavodi zdravstvenog osiguranja finansiranje iz stava 1. ovog člana zasnivaju na kriterijima kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi.

Kriterije iz stava 2. ovog člana utvrđuju zavodi zdravstvenog osiguranja, uz saglasnost Ministarstva, te mišljenje Agencije i zdravstvenih ustanova.

Kriteriji iz stava 2. ovog člana bliže se razrađuju ugovorom zaključenim između zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, odnosno privatnog zdravstvenog radnika.

**6. Komore i udruženja zdravstvenih radnika**

## Član 18.

Komore su dužne utvrditi proceduru izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika, kao i način i uvjete stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika na osnovu propisa o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko ovim Zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona nije drugačije određeno.

Komore iz stava 1. ovog člana, u saradnji sa Agencijom i udruženjima zdravstvenih radnika, učestvuju i u definiranju, dogradnji, implementaciji i evaluaciji propisanih standarda, kliničkih vodilja i pokazatelja izvedbe, te provođenju i širenju prikladnih metoda za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

**7. Ministarstva zdravstva**

## Član 19.

Ministarstva zdravstva obavljaju sljedeće poslove i zadatke u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i u oblasti akreditacije u zdravstvu i to:

- u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja i Agencijom uspostavljaju jedinstven i jednak sistem stimulativnog finansiranja akreditiranih zdravstvenih ustanova i akreditiranih privatnih praksi;
- usvajaju prioritete za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje su predložili Komore, Agencija, zavodi za javno zdravstvo i zavodi zdravstvenog osiguranja;
- pomažu u razvoju infrastrukture za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

## Član 20.

Ministarstva zdravstva saraduju sa Agencijom naročito u oblasti zdravstveno-inspekcijskog i farmaceutske-inspekcijskog nadzora.

Ministarstva zdravstva osiguravaju edukaciju i dodatnu obuku zdravstvenih i farmaceutskih inspektora u oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu, u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

Program edukacije i dodatne buke zdravstvenih i farmaceutskih inspektora iz stava 2. ovog člana propisuje federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar) na prijedlog Agencije.

**III. NADLEŽNI ORGAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA, KAO I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU**

## Član 21.

Agencija obavlja stručne i sa njima povezane upravne poslove u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, te je nadležna za provođenje akreditacije u zdravstvu.

## Član 22.

U okviru svoje djelatnosti Agencija naročito:

- koordinira, prikuplja, razvija i usvaja optimalne organizacijske i kliničke standarde, uključujući i kliničke vodilje i indikatore izvedbe, u skladu sa utvrđenim prioritetima Agencije na koje je prethodnu saglasnost dalo Ministarstvo,
- razvija sistem akreditiranja usaglašen sa evropskom i međunarodnom praksom iz ove oblasti,
- utvrđuje Listu nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta,
- vrši postupak akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, te s tim u vezi dodjeljuje, ukida, odnosno obnavlja akreditaciju zdravstvenim ustanovama,
- vodi registre i statistiku u okviru svog djelokruga,
- utvrđuje programe trajne edukacije i obučavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz ove oblasti,
- saraduje sa nadležnim organima i institucijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i iz oblasti akreditacije u zdravstvu,
- obavlja i druge poslove koji proizilaze iz politike, zakona, kao i podzakonskih akata iz ove oblasti.

**Organizacija i rad Agencije**

## Član 23.

Za obavljanje poslova i zadataka u Agenciji se osnivaju sljedeći organi:

- Savjetodavno vijeće,
- Upravni odbor,
- Nadležni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta,
- Direktor,
- drugi organi utvrđeni Statutom Agencije.

**Savjetodavno vijeće****Član 24.**

Savjetodavno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) je savjetodavni organ iz člana 4. ovog Zakona, koji predstavlja interese učesnika u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Vijeće iz stava 1. ovog člana proučava zdravstvene probleme, daje i predlaže stručna mišljenja iz područja planiranja, programiranja i drugih pitanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i iz oblasti akreditacije u zdravstvu.

Vijeće broji 15 članova i imenuje ga i razrješava federalni ministar u skladu sa procedurom utvrđenom propisom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Vijeća konsenzusom imenuju predsjedavajućeg Vijeća.

Predsjedavajući i članovi Vijeća imenuju se, po pravilu, na period od tri godine i mogu biti imenovani za još jedan mandatni period.

**Član 25.**

Vijeće vrši sljedeće dužnosti:

- daje prijedloge, mišljenja i sugestije na strategije, planove, politike i procedure poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i na sistem akreditacije u zdravstvu,
- daje mišljenje na sistem akreditacije u zdravstvu koji provodi Agencija;
- daje mišljenje na Statut Agencije,
- daje mišljenje na kriterije za imenovanje nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, kao i na Listu nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta,
- daje mišljenje za imenovanje Upravnog odbora,
- daje mišljenje za imenovanje direktora i drugih rukovodnih radnika Agencije,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, kao i Statutom Agencije.

Bliže odredbe o načinu imenovanja i razrješavanja članova i predsjedavajućeg Vijeća, djelokrug, nadležnosti, kao i druga pitanja koja su od značaja za njegov rad propisuju se Statutom Agencije.

**Upravni odbor****Član 26.**

Upravni odbor upravlja Agencijom.

Upravni odbor broji sedam članova od kojih su četiri člana vanjski članovi.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava federalni ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća, u skladu sa procedurom utvrđenom propisom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od tri godine i mogu biti ponovno imenovani za još jedan mandatni period.

**Član 27.**

Upravni odbor vrši sljedeće dužnosti:

- donosi statut Agencije i druge opće akte,
- utvrđuje planove rada i razvoja Agencije, godišnji program rada, te prati njihovo izvršenje,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti Agencije,
- razvija i odobrava politiku i procedure za direktora Agencije,
- razvija, implementira i evaluira sistem akreditacije u zdravstvu,
- propisuje kriterije za imenovanje nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, te utvrđuje Listu nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta,
- donosi odluku o izdavanju akreditacije, ukidanju, odnosno obnavljanju akreditacije zdravstvenoj ustanovi,
- imenuje i razrješava direktora, kao i rukovodne radnike Agencije, uz saglasnost federalnog ministra,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, kao i Statutom Agencije.

Bliže odredbe o načinu imenovanja i razrješavanja članova Upravnog odbora, djelokrug, nadležnosti, kao i druga pitanja koja su od značaja za njegov rad propisuju se Statutom Agencije.

**Nadležni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta****Član 28.**

Za nadležne ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta mogu biti imenovani istaknuti stručnjaci iz oblasti zdravstvenog usmjerenja, sa odgovarajućim radnim iskustvom na poslovima svog stručnog naziva.

Kriterije za imenovanje nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta propisuje Upravni odbor.

Listu nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta utvrđuje Upravni odbor svake druge godine.

**Direktor Agencije****Član 29.**

Direktora Agencije imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra, na period od tri godine sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandatni period, u skladu sa procedurom utvrđenom propisom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 30.**

U ostvarivanju i rukovođenju Agencijom direktor vrši sljedeće dužnosti:

- rukovodi Agencijom,
- predstavlja i zastupa Agenciju,
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-finansijskog poslovanja Agencije,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

**Član 31.**

Članovi Vijeća, Upravnog odbora, kao i direktor mogu biti razriješeni sa dužnosti i prije isteka mandata na koji su imenovani i to u sljedećim slučajevima:

- ukoliko svoje dužnosti ne izvršava u skladu sa zakonom, Statutom Agencije, kao i propisima donijetim na osnovu zakona i Statuta Agencije,
- ukoliko je protiv njega donijeta pravomoćna presuda u krivičnom postupku koja ga čini nepodobnim za izvršavanje povjerene dužnosti,
- učini ozbiljne propuste u svom radu,
- zloupotrijebi službenu poziciju i prekorači svoje nadležnosti,
- stiče protupravnu korist i nanosi štetu Agenciji,
- sam zatraži razrješavanje sa dužnosti.
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Agencije.

Prijedlog za prijevremeno razrješavanje sa dužnosti, iz razloga navedenih u al. 1., 4. i 5. stava 1. ovog člana, može dati svaki učesnik u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga naveden u članu 7. ovog Zakona.

**Statut Agencije****Član 32.**

Statutom Agencije uređuju se naročito:

- osnovi organizacije i načina poslovanja Agencije,
- organi upravljanja i rukovođenja Agencijom,
- zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Agencije,
- radnici sa posebnim nadležnostima i odgovornostima,
- druga organizacijska pitanja u vezi sa poslovanjem Agencije.

Statut Agencije donosi Upravni odbor, uz mišljenje Vijeća. Statut Agencije podliježe saglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

**Finansiranje Agencije****Član 33.**

Sredstva potrebna za finansiranje rada Agencije ostvaruju se:

- iz sredstava budžeta Federacije i kantona,
- ugovorom sa ministarstvima zdravstva,
- iz drugih izvora, na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom Agencije.

Sredstva potrebna za finansiranje rada Agencije utvrđuju se u finansijskom planu Agencije.

Finansijski plan iz stava 2. ovog člana donosi Upravni odbor i podliježe obaveznoj saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovako regulirano finansiranje Agencije bit će primijenjeno prve tri godine od njenog institucionaliziranja. Nakon toga Agencija će se samofinansirati.

#### IV. POSTUPAK AKREDITACIJE U ZDRAVSTVU

##### 1. Dodjela akreditacije

###### Član 34.

Zdravstvena ustanova podnosi zahtjev za učestvovanje u programu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i u postupku akreditacije u zdravstvu.

U zahtjevu iz stava 1. ovog člana navode se administrativni podaci o zdravstvenoj ustanovi, te dostavlja rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje registrirane djelatnosti u smislu člana 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97).

Agencija je dužna u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva i dokumentacije iz stava 2. ovog člana izvršiti njegovu procjenu i izdati saglasnost za nastavak daljnjih aktivnosti u postupku akreditacije u zdravstvu.

Troškove učestvovanja u programu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu snosi zdravstvena ustanova.

Visinu troškova akreditacije utvrđuje Upravni odbor.

###### Član 35.

Agencija je dužna zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebne informacije i dokumente, objasniti standarde i kriterije postupka ocjenjivanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu.

###### Član 36.

Zdravstvena ustanova dužna je Agenciji dostaviti sve tražene podatke, kao i dokumentaciju, a koji su od interesa za uspješan završetak postupka akreditacije zdravstvene ustanove.

Izuzetno, zdravstvena ustanova ima pravo uskratiti Agenciji podatke ili informacije povjerljive prirode koje se odnose na identifikaciju lica, osim u slučajevima kada:

- ustupljeni podaci i informacije ne otkrivaju identitet lica,
- lice pristane da se otkriju povjerljivi podaci i informacije,
- je identitet lica već prethodno otkriven javnosti od nadležnih sudskih organa,
- otkrivanje identiteta lica predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost pacijenta.

###### Član 37.

Agencija priznaje ISO certifikate za laboratorije i radiološke odjele zdravstvenih ustanova koje izdaje Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine, saglasno propisima o akreditiranju Bosne i Hercegovine, ukoliko postoji dokaz za validnost izdatog certifikata.

###### Član 38.

Agencija obavlja postupak akreditacije zdravstvenih ustanova posredstvom tima nadležnih ocjenjivača sa Liste nadležnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta Agencije.

Tim nadležnih ocjenjivača iz stava 1. ovog člana vrši vanjsku provjeru kvaliteta zdravstvene ustanove i daje ocjenu o ispunjenosti standarda u zdravstvenoj ustanovi koja se akreditira, u skladu sa odredbama ovog Zakona, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

U skladu sa vanjskom provjerom kvaliteta zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana Agencija donosi rješenje o akreditaciji zdravstvene ustanove (u daljnjem tekstu: akreditacija) kao prvostepeni organ u roku od 60 dana, računajući od dana izvršene vanjske provjere kvaliteta zdravstvene ustanove.

Visinu naknade za rad nadležnih ocjenjivača iz stava 1. ovog člana određuje rješenjem direktor Agencije, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora.

###### Član 39.

Akreditacija se izdaje sa naznakom roka koji ne može biti duži od tri godine.

Akreditacija sadrži osnovne podatke i to: naziv i sjedište zdravstvene ustanove koja je akreditirana; obim pregledanih aktivnosti zdravstvene ustanove, naznačenje glavnih parametara

koji su bili odlučujući za donošenje pozitivne ocjene o akreditaciji; broj odluke o akreditaciji; rok važenja akreditacije, stepen akreditacijske ocjene, način korištenja akreditacije i znaka Agencije, te drugi podaci i uvjeti koje predloži Upravni odbor.

Agencija je dužna u svakom pojedinačnom slučaju dostaviti akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno zdravstvenoj ustanovi kojoj je akreditacija odbijena, izvještaj o vanjskoj provjeri kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi i to najdalje u roku od tri mjeseca od dana kada je izvršena navedena provjera.

Izvještaj iz stava 3. ovog člana sadrži sljedeće podatke: datum pregleda i imena nadležnih ocjenjivača, vrstu i nivo zdravstvene ustanove, izvršni sažetak, nalaze pregleda, pohvale za uspjeh u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i preporuke za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u onim oblastima organizacije i rada u zdravstvu koji su ocijenjeni nedostatnim, te naznačenje rokova za otklanjanje uočenih nedostataka.

###### Član 40.

Protiv rješenja o odbijanju dodjele akreditacije iz člana 38. stav 3. ovog Zakona može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja u skladu sa propisima o upravnom postupku.

Rješenje Ministarstva iz stava 1. ovog člana je konačno.

###### Član 41.

Akreditirana zdravstvena ustanova dužna je u roku važenja akreditacije Agenciji redovno dostavljati informacije o održavanju ispunjenih standarda i poduzetim aktivnostima za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi i bilo kojoj značajnoj promjeni u vezi sa organizacijom zdravstvene ustanove i pružanjem usluga.

Agencija ima pravo izvršavati najavljene godišnje kontrolne posjete akreditiranim zdravstvenim ustanovama, a pojedinačne nenajavljene kontrolne posjete akreditiranim zdravstvenim ustanovama vrši na osnovu odluke Vijeća.

Nakon isteka roka važenja akreditacije, akreditirana zdravstvena ustanova dužna je povući sve pisane i elektronske materijale iz upotrebe koji sadrže znak Agencije.

##### 2. Ukidanje akreditacije

###### Član 42.

Ukoliko zdravstvena ustanova ne održi ispunjenje standarda i kriterija propisanih pravilima Agencije akreditacija se ukida.

Unutar roka važenja akreditacije, akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi akreditacija se ukida i u sljedećim slučajevima:

- za neistinito predstavljanje kvaliteta koji pregledom zdravstvene ustanove nije ocijenjen,
- za neistinito predstavljanje kvaliteta koji je samovoljno precijenjen,
- za predstavljanje kvaliteta koji je u vrijeme pregleda pozitivno ocijenjen, ali je u međuvremenu pogoršan, a o ovom pogoršanju postoji saznanje same zdravstvene ustanove, odnosno postoje dokazi trećih lica.

Ukoliko se akreditacija ukine na određeni rok, zabranjuje se korištenje akreditacije i znaka Agencije.

Svaku pojedinačnu zloupotrebu korištenja akreditacije, kao i znaka Agencije iz stava 2. ovog člana, cijeni Upravni odbor, te u slučaju potrebe donosi odluku o ukidanju akreditacije zdravstvenoj ustanovi koja je počnila zloupotrebu.

###### Član 43.

Protiv rješenja o ukidanju akreditacije iz člana 42. st. 1. i 3. ovog Zakona može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja u skladu sa propisima o upravnom postupku.

Rješenje Ministarstva iz stava 1. ovog člana je konačno.

##### 3. Obnova akreditacije

###### Član 44.

Akreditirana zdravstvena ustanova može šest mjeseci prije isteka roka važenja akreditacije pristupiti postupku obnove akreditacije i to nakon uspješno završene ponovne vanjske provjere kvaliteta zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, na način i po postupku predviđenim ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

Za obnovu akreditacije zdravstvena ustanova dužna je, uz zahtjev, podnijeti sljedeće:

- ranije izdatu akreditaciju Agencije čije se važenje produžava u obnovljenom postupku,

- analizu stanja u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, kao i samoocjenu o ispunjenosti standarda i poduzetim aktivnostima na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, sa posebnom naznakom eventualno utvrđenih incidenata i nepovoljnih događaja kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i o poduzetim mjerama,
- druge podatke koje zahtijeva Agencija.

#### Član 45.

Zdravstvena ustanova kojoj je akreditacija ukinuta može podnijeti ponovni zahtjev za obnovu akreditacije nakon isteka roka od šest mjeseci, računajući od dana ukidanja akreditacije.

Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana zdravstvena ustanova dužna je podnijeti sljedeće:

- ranije izdatu akreditaciju i odluku o ukidanju akreditacije; analizu stanja u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, kao i samoocjenu o ispunjenosti standarda i poduzetim aktivnostima za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, sa posebnom naznakom o poduzetim mjerama i aktivnostima na otklanjanju nedostataka zbog kojih je akreditacija bila ukinuta,
- druge podatke koje zahtijeva Agencija.

#### Član 46.

Rješenje o obnovi akreditacije donosi Agencija na način i po postupku, te rokovima predviđenim u čl. 40. i 45. ovog Zakona.

Protiv rješenja o obnovi akreditacije iz stava 1. ovog člana može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja u skladu sa propisima o upravnom postupku.

Rješenje Ministarstva iz stava 2. ovog člana je konačno.

#### Član 47.

Agencija će posebnim propisom bliže urediti način i postupak dodjele, ukidanja i obnove akreditacije.

#### Član 48.

Agencija vodi registar akreditiranih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova koje učestvuju i koje su učestvovala u programu akreditacije.

Agencija dostavlja svim akreditiranim zdravstvenim ustanovama dokumentaciju koja se odnosi na proceduru akreditacije.

Lista akreditiranih zdravstvenih ustanova dostupna je javnosti 15 dana nakon donošenja rješenja o akreditaciji.

#### Član 49.

Tokom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim Zakonom Agencija je dužna djelovati u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i propisima o slobodi pristupa informacijama u Federaciji.

### V. KAZNENE ODREDBE

#### Član 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 8.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice koje koristi akreditaciju suprotno odredbama ovog Zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 5.000 KM.

#### Član 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 6.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako u roku važenja akreditacije upotrebljava akreditaciju i znak Agencije suprotno odredbama ovog Zakona, i to za:

- neistinito predstavljanje kvaliteta koji pregledom zdravstvene ustanove nije ocijenjen,
- neistinito predstavljanje kvaliteta koji je samovoljno precijenjen,
- predstavljanje kvaliteta koji je u vrijeme pregleda pozitivno ocijenjen, ali koji je u međuvremenu pogoršan, a o ovom pogoršanju postoji saznanje same zdravstvene ustanove, odnosno postoje dokazi trećih lica (član 42. st. 2. i 3. ovog Zakona).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 2.000 KM.

### VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 52.

Agencija i organi Agencije utvrđeni ovim Zakonom formirat će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Statut Agencije donijet će se u roku od šest mjeseci od dana početka rada Agencije i formiranja organa Agencije.

#### Član 53.

Učesnici u procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga dužni su usaglasiti organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, te propisa donijetih na osnovu ovog Zakona.

#### Član 54.

Propisi za provođenje ovog Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

#### Član 55.

Ovaj Zakon predstavlja osnivački akt na osnovu kojeg se vrši upis Agencije u nadležni sudski registar.

#### Član 56.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH <b>Slavko Matić, s. r.</b>	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH <b>Muhamed Ibrahimović, s. r.</b>
---	--

Temeljem članka IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

### UKAZ

#### O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUSTAVU POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

Progllašava se Zakon o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 13. travnja 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. srpnja 2005. godine.

Broj 01-02-550/05  
30. rujna 2005. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
**Niko Lozančić, v. r.**

### ZAKON

#### O SUSTAVU POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i postupak akreditacije zdravstvenih ustanova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Ovim se Zakonom utemeljuje Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), kao ovlašteno tijelo u oblasti poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu.

Agencija iz stavka 2. ovog članka je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom Agencije, kao i propisima donijetim temeljem ovog Zakona i Statuta Agencije.

#### Članak 2.

Zdravstvene ustanove uspostavljaju sustav poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem postizanja optimalne kvalitete u zdravstvu.

Radi ostvarivanja cilja iz stavka 1. ovog članka, zdravstvene se ustanove mogu akreditirati na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona.

#### Članak 3.

Agencija iz članka 1. stavak 2. ovog Zakona obavlja stručne i s njima povezane upravne poslove koji zahtijevaju zasebno ustrojavanje i samostalnost u radu sukladno ovom Zakonu, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona.

Ovlaštena tijela kantona poduzimaju odgovarajuće mjere s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama sukladno ovom Zakonu, propisima donijetim na temelju ovog Zakona, zakonom kantona, kao i drugim propisima kantona.

#### Članak 4.

Izrazi i definicije upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

- "Sustav poboljšanja kvalitete" je skup ustrojbenih struktura, resursa, funkcija i tehnika kojima se osigurava unutarnja provjera kvalitete na razini primarne i bolničke zdravstvene zaštite, kao i privatne prakse, radi zadovoljenja očekivanja korisnika zdravstvene zaštite,
- "Osiguranje kvalitete" je formalan, sustavni proces utvrđivanja poslova i zadataka zdravstvene ustanove u oblasti praćenja kvalitete zdravstvenih usluga; uočavanja nedostataka i njihovog ispravljanja; alokacije resursa u te svrhe i razvoja optimalnih standarda i vodilja za kliničku praksu,
- "Poboljšanje kvalitete" je skup vodećih načela koji su temelj trajnog poboljšanja procesa pružanja zdravstvenih usluga s ciljem zadovoljenja potreba pacijenta i drugih sudionika u zdravstvu,
- "Sigurnost" je ocjena prihvatljivosti rizika (nepovoljnog ishoda i njegove ozbiljnosti) koji je povezan sa zdravstvenim stanjem pacijenta, kliničkom educiranošću zdravstvenog djelatnika, uporabom tehnologije u danoj situaciji, odnosno u uvjetima provođenja određenog zdravstvenog tretmana,
  - a) "sigurnost u zdravstvenim ustanovama" je organiziran sustav u kojem educirani i izučeni zdravstveni djelatnici primjenjuju ispravne radne procedure s odgovarajućim resursima u sigurnom okruženju, svodeći nepovoljne događaje i ishode na minimum,
  - b) "sigurnost u zdravstvu" je sustav i okruženje koji omogućava izbjegavanje i prevenciju nepovoljnih događaja i zdravstvenih ishoda koji nastaju u procesu pružanja zdravstvenih usluga,
  - c) "sigurnost zdravstvenih usluga" je sveukupni kapacitet zdravstvene ustanove za mjerenje i sprječavanje nastajanja medicinskih greški u svezi s pružanjem zdravstvenih usluga, neovisno o tome jesu li greške nastale smanjenom, povećanom ili pogrešnom uporabom zdravstvenih tehnologija, odnosno njihovom zlouporabom,
  - d) "sigurnost pacijenta, odnosno drugih korisnika zdravstvenih usluga" jest nepostojanje nepovoljnih događaja, odnosno iznenadnih, neočekivanih bolesti, ozljeda i šteta koje mogu nastati u procesu pružanja zdravstvenih usluga, odnosno u doticaju s zdravstvenom ustanovom,
- "Kvaliteta zdravstvene zaštite" je stupanj do kojeg se očekuje povećanje očekivanih zdravstvenih ishoda u odnosu na definirane standarde zdravstvene zaštite,
- "Standard" je mjerilo koje uređuje skup pravila, protokola, zahtjeva ili izjava o očekivanoj uobičajenoj kvaliteti zdravstvene zaštite koje sukladno ovom Zakonu vodi zdravstvenoj zaštiti bolje kvalitete,
  - a) "minimalni standardi" su minimalni zahtjevi koje treba ispuniti s ciljem zaštite i sigurnosti pacijenta,
  - b) "optimalni standardi" su izjave očekivanja ili zahtjevi koji, kada su zadovoljeni, osiguravaju pružanje kvalitetne zdravstvene usluge,
- "Unutarnja provjera kvalitete" je proces sustavne provjere stručnih aktivnosti u odnosu na propisane standarde,
- "Vanjska provjera kvalitete" je proces vanjske provjere kvalitete zdravstvenih usluga kojim se uspoređuje

izvršenje zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi glede objavljenih standarda i time razaznaju mogućnosti za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga,

- "Kliničke vodilje" su sustavno razvijene, utvrđene smjernice koje pomažu zdravstvenim djelatnicima, zdravstvenim suradnicima, kao i pacijentima u donošenju odluke o prikladnom zdravstvenom tretmanu u točno određenim kliničkim okolnostima,
- "Upravljanje kvalitetom" je planski i sustavni pristup kontroli mjerenja, analizi i poboljšanju ustrojbenog izvršenja s ciljem poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga i vjerojatnoće postizanja očekivanih ishoda za pacijente,
- "Upravljanje rizikom" je dio administracijskih i kliničkih aktivnosti koje poduzimaju zdravstvene ustanove s ciljem prepoznavanja, ocjene i smanjenja rizika ozljede pacijenta, drugih korisnika zdravstvenih usluga, kao i osoblja, te rizika gubitka za samu zdravstvenu ustanovu,
- "Samoocjena" je temeljni preduvjet u postupku akreditacije koji podrazumijeva da svi zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici u zdravstvenoj ustanovi vrše osobnu ocjenu kvalitete svojeg rada glede propisanih standarda,
- "Stimulacije" obuhvaćaju materijalne i nematerijalne poticaje zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika, kao aktivnih sudionika u procesu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te akreditaciji u zdravstvu (određene stručne povlastice, poticaji na plaću i sl.),
- "Nepovoljan događaj" je neočekivani, obično nepredviđeni ili nepredvidiv događaj koji je doveo ili mogao dovesti do štete po zdravlje pacijenta, drugih korisnika zdravstvenih usluga ili zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika,
- "Agencija" je ovlašteno tijelo u Federaciji koje obavlja stručne poslove iz područja poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu, definirana ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona,
- "Savjetodavno vijeće" je savjetodavno tijelo koje predstavlja interese Federalnog ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kantonalnih ministarstava zdravstva (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo), komora, udruga zdravstvenih djelatnika, zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova i udruga korisnika zdravstvenih usluga,
- "ALPHA" je međunarodno priznati program za vodeća načela akreditacije u zdravstvu, odnosno za akreditaciju akreditatora (Agencija), a koji se primjenjuje u Federaciji,
- "Akreditacija" je samoocjena i proces vanjskog kolegijalnog pregleda koji primjenjuju zdravstvene ustanove s ciljem točne provjere razine izvršenja usluga u odnosu na propisane standarde i načine primjenjivanja stalnog poboljšanja zdravstvenog sustava i zdravstvenih usluga,
- "Korisnik akreditacije" je zdravstvena ustanova, a u krajnjem građanin, pacijent i njegova obitelj koji ima mogućnost aktivnog sudjelovanja u ocjenjivanju kvalitete zdravstvenih usluga na različitim razinama i na taj način utjecanja na donositelje odluka o akreditaciji s ciljem postizanja optimalne kvalitete u zdravstvu.

## II. PROCES POBOLJŠANJA KVALITETE I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA I NJEGOVI SUDIONICI

### Članak 5.

Poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacija u zdravstvu, osigurava provođenje sljedećih ciljeva:

- utvrđivanje Politike kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu, te legislative iz ovog područja, kao temeljnog okvira za smjernice, strateško planiranje, upravljanje i sveukupne aktivnosti za postizanje optimalne kvalitete u zdravstvu, što uključuje i postizanje njezine usuglašenosti na federalnoj i kantonalnoj razini,
- utemeljenje federalnog tijela odgovornog za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditaciju u zdravstvu,
- razvijanje sustava akreditiranja u zdravstvu,



- definiranje parametara kvalitete zdravstvenih usluga,
- usklađivanje, prikupljanje, razvoj i usvajanje optimalnih organizacijskih i kliničkih standarda,
- definiranje, vrednovanje i širenje kliničkih vodilja temeljem dokaza za učinkovitu i efikasnu kliničku praksu,
- uspostava i održavanje međusobnog priznavanja s inozemnim tijelima za akreditiranje u zdravstvu koji primjenjuju iste ili slične standarde.

#### Članak 6.

Sudjelovanje u programu akreditacije je dobrovoljan proces koji se obavlja na zahtjev zdravstvenih ustanova primarne i bolničke zdravstvene zaštite, kao i privatne prakse (u daljnjem tekstu: akreditacija zdravstvenih ustanova).

Akreditacija se dodjeljuje onim zdravstvenim ustanovama za koje se dokaže da su ispunile postavljene standarde i mjerila propisana od strane Agencije sukladno ovom Zakonu, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona.

#### Članak 7.

Sudionici u poboljšanju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga su:

1. zdravstvene ustanove;
2. zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici;
3. korisnici zdravstvenih usluga;
4. zavodi za javno zdravstvo;
5. zavodi zdravstvenog osiguranja;
6. komore i udruge zdravstvenih djelatnika;
7. ministarstva zdravstva.

Sudionici iz stavka 1. ovog članka obvezni su surađivati i razmjenjivati podatke iz djelokruga svoga rada s Agencijom, sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, ukoliko ovim Zakonom i propisima donijetim temeljem ovog Zakona nije drukčije određeno.

### 1. Zdravstvene ustanove

#### Članak 8.

Zdravstvene ustanove obvezne su uspostaviti, razviti i održavati sustav poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga prilagođen uvjetima rada zdravstvene ustanove.

Obveza je zdravstvene ustanove da informira korisnika zdravstvenih usluga i javnost o uspostavljenom sustavu iz stavka 1. ovog članka.

Provjeru nad provedbom sustava poboljšanja kvalitete obavljaju ovlašteni zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici u zdravstvenoj ustanovi; korisnici zdravstvenih usluga; komore i udruge zdravstvenih djelatnika i Agencija.

#### Članak 9.

Temeljem naputaka Agencije, zdravstvena ustanova općim aktom uređuje ustroj upravljanja optimumom kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi; oblik, način i učestalost obavljanja unutarnje provjere optimalne kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi; vrste i način provjera i izvješćivanja o kvaliteti obavljenog rada zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika; prava i obveze zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika u procesu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga; planiranje resursa, imenovanje, sastav i ovlasti potpovjerenstava za lijekove, medicinsku dokumentaciju, kontrolu infekcija, reviziju politika i procedura, trajni profesionalni razvoj; sigurnost na radnim mjestima i osiguranje zdravih radnih mjesta, sigurnost radijacijskog zračenja, te poticaje na plaću za sve uposlenike koji obavljaju poslove u svezi poboljšanja kvalitete i sigurnosti u zdravstvu.

Akt iz stavka 1. ovog članka donosi ravnatelj zdravstvene ustanove na prijedlog Stručnog vijeća zdravstvene ustanove.

#### Članak 10.

Zdravstvena ustanova obvezna je imenovati Povjerenstvo za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi provođenja odgovarajućih mjera i aktivnosti u zdravstvenoj ustanovi.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka obavlja poslove i zadatke glade:

- uspostave sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga,
- prikupljanja bitnih podataka i informacija potrebnih za unutarnju i vanjsku provjeru kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga,

- obavljanja unutarnje provjere kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga temeljem općeg akta zdravstvene ustanove,

- definiranja parametara kvalitete zdravstvenih usluga,
- sudjelovanja u zdravstveno-inspekcijskom i farmaceutsko-inspekcijskom nadzoru i očitovanja o nalazu zdravstvenog i farmaceutskog inspektora,
- sudjelovanja kod vanjske provjere kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi,
- suradnje s Agencijom, povjerenstvima drugih zdravstvenih ustanova i drugim institucijama iz ovog područja,
- obavljanja i drugih poslova koje odredi Agencija odnosno koji proizlaze iz odredbi ovog Zakona i propisa donijetih temeljem ovog Zakona.

Članovi Povjerenstva su zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici, uposleni u zdravstvenoj ustanovi, kao i korisnici zdravstvenih usluga.

Povjerenstvom upravlja koordinatore Povjerenstva.

Članove Povjerenstva i koordinatore Povjerenstva imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove, na prijedlog Stručnog vijeća zdravstvene ustanove.

Poslovníkom o radu Povjerenstva bliže se uređuje broj članova Povjerenstva, s obzirom na oblik ustroja zdravstvene ustanove, način rada, glasovanja i odlučivanja Povjerenstva, te druga pitanja od značaja za njegov rad.

#### Članak 11.

Temeljem Povelje o pravima pacijenta, zdravstvene su ustanove obvezne istaknuti na vidnom mjestu:

- Povelju o pravima i obvezama pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
- Povelju o pravima i obvezama pacijenta u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Poveljama iz stavka 1. ovog članka jamčit će se prava pacijenta, te davati informacije pacijentu o njegovim pravima, obvezama i odgovornostima.

Povelje iz stavka 1. ovog članka donosi Ministarstvo, uz prethodno mišljenje sudionika u procesu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga navedenih u članku 7. ovog Zakona.

#### Članak 12.

Zdravstvene su ustanove obvezne redovito izvješćivati Agenciju o utvrđenim izgedima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga.

Agencija utvrđuje koji izgredi i nepovoljni događaji u zdravstvenoj ustanovi podliježu obvezatnom prijavljivanju.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka uključuje prepoznavanje, dokumentiranje, statističku obradu i analizu izgreda i nepovoljnih događaja koji su bili uzrokom oštećenja osobe ili su mogli izazvati štetu.

Jamči se anonimnost i povjerljivost prikupljenih podataka.

Podaci iz stavka 2. ovog članka mogu se isključivo koristiti samo u procesu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u ocijenjenoj zdravstvenoj ustanovi, kao i u svrhu edukacije i obuke uposlenih zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika s ciljem sprječavanja nastanka budućih izgreda i nepovoljnih događaja u zdravstvenoj ustanovi.

Podaci iz stavka 2. ovog članka mogu se, iznimno, koristiti i u svrhu obavljanja usporedbe i ocjene kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u različitim, samoocijenjenim zdravstvenim ustanovama, a radi pripreme za postupak akreditacije u zdravstvu.

### 2. Zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici

#### Članak 13.

Zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici su obvezni se redovito i trajno educirati i izobražavati u okviru svog stručnog naziva, na način i pod uvjetima utvrđenim općim aktom zdravstvene ustanove.

Redovito i trajno educiranje i izobražavanje zdravstvenih djelatnika u okviru stručnih naziva predviđeno općim aktom zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka mora biti usuglašeno s programom stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju komore u oblasti zdravstva.

**Članak 14.**

Zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici su obvezni aktivno sudjelovati u definiranom programu unutarnje provjere kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi glede propisanih standarda.

Tijekom unutarnje provjere kvalitete iz stavka 1. ovog članka, zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici su obvezni poštivati etički kodeks struke koji propisuju ovlaštene komore iz oblasti zdravstva.

**3. Korisnici zdravstvenih usluga****Članak 15.**

Korisnici zdravstvenih usluga imaju pravo i obvezu sudjelovati u procesu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka imaju pravo birati i biti birani u Povjerenstvo, kao i tijela Agencije.

**4. Zavodi za javno zdravstvo****Članak 16.**

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zavodi za javno zdravstvo kantona (u daljnjem tekstu: zavodi za javno zdravstvo) sudjeluju u programiranju, planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na pučkoj razini.

Temeljem izvršenja plana i programa i analizom zdravstvenog stanja, zavodi iz stavka 1. ovog članka ocjenjuju zadovoljenje potreba i zahtjeva pučanstva za zdravstvenom zaštitom, kao i njihovo ostvarenje, te podatke o tomu dostavljaju Agenciji radi izrade razvojnih koncepata Politike kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i poboljšanja procesa akreditacije u zdravstvu.

Na zahtjev Agencije, zavodi za javno zdravstvo ustupaju podatke o evaluaciji rada zdravstvenih ustanova i službi iz svojeg djelokruga, a s ciljem ostvarivanja plansko-programskih zadataka sudionika u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite.

Poslovi iz st. 1., 2. i 3. ovog članka obavljaju se temeljem propisa o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko ovim Zakonom i propisima donijetim temeljem ovog Zakona nije drukčije određeno.

**5. Zavodi zdravstvenog osiguranja****Članak 17.**

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i zavodi zdravstvenog osiguranja kantona (u daljnjem tekstu: zavodi zdravstvenog osiguranja) utvrđuju načine stimulativnog financiranja akreditiranih zdravstvenih ustanova i akreditiranih privatnih praksi, pod uvjetom da imaju status ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ugovornog privatnog zdravstvenog djelatnika u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti i propisa o zdravstvenom osiguranju.

Zavodi zdravstvenog osiguranja financiranje iz stavka 1. ovog članka temelje na mjerilima kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi.

Mjerila iz stavka 2. ovog članka utvrđuju zavodi zdravstvenog osiguranja, uz suglasnost Ministarstva, te mišljenje Agencije i zdravstvenih ustanova.

Mjerila iz stavka 2. ovog članka bliže se razrađuju ugovorom zaključenim između zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove odnosno privatnog zdravstvenog djelatnika.

**6. Komore i udruge zdravstvenih djelatnika****Članak 18.**

Komore su obvezne utvrditi proceduru izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad zdravstvenih djelatnika, kao i način i uvjete stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika temeljem propisa o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko ovim Zakonom i propisima donijetim temeljem ovog Zakona nije drukčije određeno.

Komore iz stavka 1. ovog članka, u suradnji s Agencijom i udrugama zdravstvenih djelatnika, sudjeluju i u definiranju, dogradnji, primjenjivanju i evaluiranju propisanih standarda, kliničkih vodilja i pokazatelja izvedbe, te provođenju i širenju prikladnih metoda za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga.

**7. Ministarstva zdravstva****Članak 19.**

Ministarstva zdravstva obavljaju sljedeće poslove i zadatke u području poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i u oblasti akreditacije u zdravstvu:

- u suradnji s zavodima zdravstvenog osiguranja i Agencijom, uspostavljaju jedinstven i jednak sustav stimulativnog financiranja akreditiranih zdravstvenih ustanova i akreditiranih privatnih praksi,
- usvajaju prioritete za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga koje su predložile komore, Agencija, zavodi za javno zdravstvo i zavodi zdravstvenog osiguranja,
- pomažu u razvoju infrastrukture za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga.

**Članak 20.**

Ministarstva zdravstva surađuju s Agencijom osobito u području zdravstveno-inspekcijskog i farmaceutske-inspekcijskog nadzora.

Ministarstva zdravstva osiguravaju edukaciju i dodatnu izobrazbu zdravstvenih i farmaceutskih inspektora u području kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu, sukladno ovom Zakonu, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona.

Program edukacije i dodatne izobrazbe zdravstvenih i farmaceutskih inspektora iz stavka 2. ovog članka propisuje federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar) na prijedlog Agencije.

**III. OVLAŠTENO TIJELO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA, KAO I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU****Članak 21.**

Agencija obavlja stručne i s njima povezane upravne poslove u svezi s poboljšanjem kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te je ovlaštena za provođenje akreditacije u zdravstvu.

**Članak 22.**

U okviru svoje djelatnosti Agencija osobito:

- uskladuje, prikuplja, razvija i usvaja optimalne organizacijske i kliničke standarde, uključujući i kliničke vodilje i pokazatelje izvedbe, sukladno utvrđenim prioritetima Agencije na koje je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo,
- razvija sustav akreditiranja usuglašen s europskom i međunarodnom praksom iz ovog područja,
- utvrđuje Popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete,
- obavlja postupak akreditacije zdravstvenih ustanova sukladno ovom Zakonu, kao i propisima donijetim temeljem ovog Zakona, te s tim u svezi dodjeljuje, ukida, odnosno obnavlja akreditaciju zdravstvenim ustanovama,
- vodi upisnike i statistiku u okviru svojega djelokruga,
- utvrđuje programe trajne edukacije i izobražavanja zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika iz ovog područja,
- surađuje s ovlaštenim tijelima i institucijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama iz područja poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i iz područja akreditacije u zdravstvu,
- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz politike, zakona, kao i podzakonskih akata iz ovog područja.

**Ustroj i rad Agencije****Članak 23.**

Za obavljanje poslova i zadataka u Agenciji utemeljuju se sljedeća tijela:

- Savjetodavno vijeće,
- Upravno vijeće,
- Ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvalitete,
- Ravnatelj,
- druga tijela utvrđena Statutom Agencije.

**Savjetodavno vijeće****Članak 24.**

Savjetodavno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) je savjetodavno tijelo, iz članka 4. ovog Zakona, koje predstavlja interese sudionika u poboljšanju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Vijeće iz stavka 1. ovog članka proučava zdravstvene probleme, daje i predlaže stručna mišljenja iz područja planiranja, programiranja i drugih pitanja iz područja poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i iz područja akreditacije u zdravstvu.

Vijeće broji 15 članova i imenuje ga i razrješava federalni ministar, sukladno proceduri utvrđenoj propisom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Vijeća imenuju predsjedatelja Vijeća konsenzusom. Predsjedatelj i članovi Vijeća imenuju se, u pravilu, na razdoblje od tri godine i mogu biti imenovani za još jedno mandatno razdoblje.

**Članak 25.**

Vijeće obavlja sljedeće dužnosti:

- iznosi prijedloge, mišljenja i sugestije o strategijama, planovima, politikama i procedurama poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i o sustavu akreditacije u zdravstvu,
- iznosi mišljenje o sustavu akreditacije u zdravstvu koji provodi Agencija,
- iznosi mišljenje o Statutu Agencije,
- iznosi mišljenje o mjerilima za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete, kao i o Popisu ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete,
- iznosi mišljenje glede imenovanja Upravnog vijeća,
- iznosi mišljenje glede imenovanja ravnatelja i drugih rukovodnih djelatnika Agencije,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, propisima donijetim na temelju ovog Zakona, kao i Statutom Agencije.

Bliže odredbe o načinu imenovanja i razrješavanja članova i predsjedatelja Vijeća, djelokrug, ovlasti, kao i druga pitanja koja su od značaja za njegov rad, propisuju se Statutom Agencije.

**Upravno vijeće****Članak 26.**

Upravno vijeće upravlja Agencijom.

Upravno vijeće broji sedam članova od kojih četiri člana čine vanjski članovi.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava federalni ministar, uz prethodno dobavljeno mišljenje Vijeća, sukladno proceduri utvrđenoj propisom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od tri godine i mogu biti ponovno imenovani za još jedno mandatno razdoblje.

**Članak 27.**

Upravno vijeće obavlja sljedeće dužnosti:

- donosi Statut Agencije i druge opće akte,
- utvrđuje planove rada i razvoja Agencije, godišnji program rada, te prati njihovo izvršenje,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti Agencije,
- razvija i odobrava politiku i procedure za ravnatelja Agencije,
- razvija, primjenjuje i evaluira sustav akreditacije u zdravstvu,
- propisuje mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete, te utvrđuje Popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete,
- donosi odluku o izdavanju akreditacije, ukidanju odnosno obnavljanju akreditacije zdravstvenoj ustanovi,
- imenuje i razrješava ravnatelja, kao i rukovodne djelatnike Agencije, uz suglasnost federalnog ministra,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, propisima donijetim na temelju ovog Zakona, kao i Statutom Agencije.

Bliže odredbe o načinu imenovanja i razrješavanja članova Upravnog vijeća, djelokrug, ovlasti, kao i druga pitanja koja su od značaja za njegov rad, propisuju se Statutom Agencije.

**Ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvalitete****Članak 28.**

Za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvalitete mogu biti imenovani istaknuti stručnjaci iz područja zdravstvenog usmjerenja, s odgovarajućim radnim iskustvom na poslovima svog stručnog naziva.

Mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete, propisuje Upravno vijeće.

Popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete utvrđuje Upravno vijeće svake druge godine.

**Ravnatelj Agencije****Članak 29.**

Ravnatelja Agencije imenuje i razrješava Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra, na razdoblje od tri godine, s mogućnošću ponovnog izbora za još jedno mandatno razdoblje, sukladno proceduri utvrđenoj propisom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

**Članak 30.**

U ostvarivanju i upravljanju Agencijom ravnatelj obavlja sljedeće dužnosti:

- upravlja Agencijom,
- predstavlja i zastupa Agenciju,
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-financijskog poslovanja Agencije,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donijetim na temelju ovog Zakona, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

**Članak 31.**

Članovi Vijeća, Upravnog vijeća, kao i ravnatelj, mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su imenovani, i to u sljedećim slučajevima:

- ukoliko svoje dužnosti ne obavlja sukladno zakonu, Statutu Agencije, kao i propisima donijetim temeljem zakona i Statuta Agencije,
- ukoliko je protiv njega donijeta pravomoćna presuda u kaznenom postupku koja ga čini nepodobnim za obnašanje povjerene dužnosti,
- počini ozbiljni propuste u svom radu,
- zlorabi službeni položaj i prekorači svoje ovlasti,
- stječe protupravnu korist i nanosi štetu Agenciji,
- sam zatraži razrješavanje s dužnosti,
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Agencije.

Prijedlog za prijevremeno razrješavanje s dužnosti iz razloga navedenih u al.1..4. i 5. stavka 1. ovog članka može dati svaki sudionik u poboljšanju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga navedenih u članku 7. ovog Zakona.

**Statut Agencije****Članak 32.**

Statutom Agencije uređuju se osobito:

- osnove ustroja i načina poslovanja Agencije,
- tijela upravljanja i upravljanja Agencijom,
- zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Agencije,
- djelatnici s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- druga ustrojbeno pitanja u svezi sa poslovanjem Agencije.

Statut Agencije donosi Upravno vijeće uz mišljenje Vijeća. Statut Agencije podliježe suglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

**Financiranje Agencije****Članak 33.**

Sredstva potrebna za financiranje rada Agencije ostvaruju se:

- iz sredstava proračuna Federacije i kantona,
- ugovorom s ministarstvom zdravstva,
- iz drugih izvora, na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom Agencije.

Sredstva potrebna za financiranje rada Agencije utvrđuju se u Finansijskom planu Agencije.

Finansijski plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće i on podliježe obvezatnoj suglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovako uređeno financiranje Agencije će biti primijenjeno prve tri godine od njenog institucionaliziranja. Nakon toga će se Agencija samofinancirati.

## IV. POSTUPAK AKREDITACIJE U ZDRAVSTVU

### 1. Dodjela akreditacije

#### Članak 34.

Zdravstvena ustanova podnosi zahtjev za sudjelovanje u programu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i u postupku akreditacije u zdravstvu.

U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka navode se administrativni podaci o zdravstvenoj ustanovi, te dostavlja rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje registrirane djelatnosti u smislu članka 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97).

Agencija je obvezna u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka obaviti njegovu procjenu i izdati suglasnost za nastavak daljnjih aktivnosti u postupku akreditacije u zdravstvu.

Troškove sudjelovanja u programu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu snosi zdravstvena ustanova.

Visinu troškova akreditacije utvrđuje Upravno vijeće.

#### Članak 35.

Agencija je obvezna zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebne informacije i dokumente, objasniti standarde i mjerila postupka ocjene kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i akreditacije u zdravstvu.

#### Članak 36.

Zdravstvena je ustanova obvezna Agenciji dostaviti sve tražene podatke, kao i dokumentaciju, a koji su od interesa za uspješno okončanje postupka akreditacije zdravstvene ustanove.

Iznimno, zdravstvena ustanova ima pravo uskratiti Agenciji podatke ili informacije povjerljive prirode koje se odnose na identifikaciju osoba, osim u slučajevima:

- kada ustupljeni podaci i informacije ne otkrivaju identitet osobe,
- kada osoba pristane da se otkriju povjerljivi podaci i informacije,
- kada je identitet osobe već prije toga otkriven javnosti od strane ovlaštenih sudskih tijela,
- kada otkrivanje identiteta osobe predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost pacijenta.

#### Članak 37.

Agencija priznaje ISO certifikate za laboratorije i radiološke odjele zdravstvenih ustanova koje izdaje Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine sukladno propisima o akreditiranju Bosne i Hercegovine, ukoliko postoji dokaz za valjanost izdanog certifikata.

#### Članak 38.

Agencija obavlja postupak akreditacije zdravstvenih ustanova posredstvom tima ovlaštenih ocjenjivača s Popisa ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvalitete Agencije.

Tim ovlaštenih ocjenjivača iz stavka 1. ovoga članka obavlja vanjsku provjeru kvalitete zdravstvene ustanove i daje ocjenu o dostignutosti standarda u zdravstvenoj ustanovi koja se akreditira, sukladno odredbama ovog Zakona, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona.

Suglasno vanjskoj provjeri kvalitete zdravstvene ustanove iz stavka 2. ovog članka, Agencija donosi rješenje o akreditaciji zdravstvene ustanove (u daljnjem tekstu: akreditacija), kao prvostupanjsko tijelo, u roku od 60 dana računajući od dana obavljene vanjske provjere kvalitete zdravstvene ustanove.

Visinu naknade za rad ovlaštenih ocjenjivača iz stavka 1. ovog članka rješenjem određuje ravnatelj Agencije po prijemu dobavljenoj suglasnosti Upravnog vijeća.

#### Članak 39.

Akreditacija se izdaje s naznakom roka koji ne može biti dulji od tri godine.

Akreditacija sadržava temeljne podatke i to: naziv i sjedište zdravstvene ustanove koja je akreditirana; opseg pregledanih aktivnosti zdravstvene ustanove, naznačenje glavnih parametara koji su bili odlučujući za donošenje pozitivne ocjene o akreditaciji; broj odluke o akreditaciji; rok valjanosti akreditacije, stupanj akreditacijske ocjene, način korištenja

akreditacije i znaka Agencije, te drugi podaci i uvjeti koje predloži Upravno vijeće.

Agencija je obvezna u svakom pojedinačnom slučaju dostaviti akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno zdravstvenoj ustanovi kojoj je akreditacija odbijena, izvješće o vanjskoj provjeri kvalitete u zdravstvenoj ustanovi i to najdalje u roku tri mjeseca od dana kada je obavljena navedena provjera.

Izvješće iz stavka 3. ovog članka sadržava sljedeće podatke: datum pregleda i imena ovlaštenih ocjenjivača, vrstu i razinu zdravstvene ustanove, izvršni sažetak, nalaze pregleda, pohvale za uspjeh u poboljšanju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i preporuke za poboljšanje kvalitete i sigurnosti u onim područjima ustroja i rada u zdravstvu koji su ocijenjeni nedostatnim, te naznačenje rokova za otklanjanje uočenih nedostataka.

#### Članak 40.

Protiv rješenja o odbijanju dodjele akreditacije iz članka 38. stavak 3. ovog Zakona može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja sukladno propisima o upravnom postupku.

Rješenje Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka je konačno.

#### Članak 41.

Akreditirana zdravstvena ustanova je obvezna u roku valjanosti akreditacije, Agenciji redovito dostavljati informacije o održavanju dostignutih standarda i poduzetim aktivnostima za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi i bilo kojoj značajnoj promjeni u svezi s ustrojem zdravstvene ustanove i pružanjem usluga.

Agencija ima pravo obavljati najavljene godišnje kontrolne posjete akreditiranim zdravstvenim ustanovama, dok pojedinačne nenajavljene kontrolne posjete akreditiranim zdravstvenim ustanovama obavlja na temelju odluke Vijeća.

Nakon isteka roka valjanosti akreditacije akreditirana je zdravstvena ustanova obvezna povući iz uporabe sve pisane i elektronske materijale koji sadržavaju znak Agencije.

### 2. Ukidanje akreditacije

#### Članak 42.

Ukoliko zdravstvena ustanova ne održi dostizanje standarda i mjerila propisanih pravilima Agencije, akreditacija se ukida.

Akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi akreditacija se ukida unutar roka valjanosti akreditacije i u sljedećim slučajevima:

- za neistinito predstavljanje kvalitete koja pregledom zdravstvene ustanove nije ocijenjena,
- za neistinito predstavljanje kvalitete koja je samovoljno precijenjena,
- za predstavljanje kvalitete koja je u vrijeme pregleda pozitivno ocijenjena, ali je u međuvremenu pogoršana, a o ovom pogoršanju postoji saznanje same zdravstvene ustanove, odnosno postoje dokazi trećih osoba.

Ukoliko se akreditacija ukine na određeni rok, zabranjuje se korištenje akreditacije i znaka Agencije.

Svaku pojedinačnu zlouporabu korištenja akreditacije, kao i znaka Agencije iz stavka 2. ovog članka, cijeni Upravno vijeće, te u slučaju potrebe donosi odluku o ukidanju akreditacije zdravstvenoj ustanovi koja je počinila zlouporabu.

#### Članak 43.

Protiv rješenja o ukidanju akreditacije iz članka 42. st. 1. i 3. ovog Zakona, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku 15 dana od dana primitka rješenja, sukladno propisima o upravnom postupku.

Rješenje Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka je konačno.

### 3. Obnova akreditacije

#### Članak 44.

Akreditirana zdravstvena ustanova može šest mjeseci prije isteka roka valjanosti akreditacije pristupiti postupku obnove akreditacije, i to nakon uspješno završene ponovne vanjske provjere kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, na način i po postupku predviđenim ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na temelju ovog Zakona.

Za obnovu akreditacije zdravstvena ustanova je uz zahtjev obvezna podnijeti sljedeće:

- ranije izdanu akreditaciju Agencije čija se valjanost produžava u obnovljenom postupku,
- analizu stanja u području poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, kao i samoocjenu o dostignutosti standarda i poduzetim

aktivnostima na poboljšanju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, s posebnom naznakom možebitno utvrđenih izgređa i nepovoljnih događaja kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici, kao i o poduzetim mjerama,

- druge podatke koje zahtijeva Agencija.

#### Članak 45.

Zdravstvena ustanova kojoj je akreditacija ukinuta može podnijeti ponovni zahtjev za obnovu akreditacije nakon isteka roka od šest mjeseci, računajući od dana ukidanja akreditacije.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka zdravstvena je ustanova obvezna podnijeti sljedeće:

- ranije izdanu akreditaciju i odluku o ukidanju akreditacije; analizu stanja u području poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, kao i samoocjenu o dostignutosti standarda i poduzetim aktivnostima za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, s posebnom naznakom o poduzetim mjerama i aktivnostima na otklanjanju nedostataka radi kojih je akreditacija bila ukinuta,
- druge podatke koje zahtijeva Agencija.

#### Članak 46.

Rješenje o obnovi akreditacije donosi Agencija na način, po postupku i u rokovima predviđenim u čl. 40. i 45. ovog Zakona.

Protiv rješenja o obnovi akreditacije iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, sukladno propisima o upravnom postupku.

Rješenje Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka je konačno.

#### Članak 47.

Agencija će posebnim propisom preciznije urediti način i postupak dodjele, ukidanja i obnove akreditacije.

#### Članak 48.

Agencija vodi upisnik akreditiranih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova koje sudjeluju i koje su sudjelovale u programu akreditacije.

Agencija dostavlja svim akreditiranim zdravstvenim ustanovama dokumentaciju koja se odnosi na proceduru akreditacije.

Popis akreditiranih zdravstvenih ustanova dostupan je javnosti 15 dana nakon donošenja rješenja o akreditaciji.

#### Članak 49.

Agencija je tijekom izvršavanja poslova i zadataka utvrđenih ovim Zakonom obvezna djelovati sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima o slobodi pristupa informacijama u Federaciji.

### V. KAZNENE ODREDBE

#### Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja koristi akreditaciju suprotno odredbama ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500 KM do 5.000 KM.

#### Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 6.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u roku valjanosti akreditacije upotrebljava akreditaciju i znak Agencije suprotno odredbama ovog Zakona i to:

- za neistinito predstavljanje kvalitete koja pregledom zdravstvene ustanove nije ocijenjena,
- za neistinito predstavljanje kvalitete koja je samovoljno precijenjena,
- za predstavljanje kvalitete koja je u vrijeme pregleda pozitivno ocijenjena, ali je u međuvremenu pogoršana, a o ovom pogoršanju postoji saznanje same zdravstvene ustanove, odnosno postoje dokazi trećih osoba (članak 42. st. 2. i 3. ovog Zakona).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 300 KM do 2.000 KM.

### VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 52.

Agencija i tijela Agencije utvrđena ovim Zakonom će se uspostaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Statut Agencije će se donijeti u roku od šest mjeseci od dana početka rada Agencije i uspostave tijela Agencije.

#### Članak 53.

Sudionici u procesu poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga su obvezni usuglasiti ustroj i poslovanje s odredbama ovog Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, te propisa donijetih temeljem ovog Zakona.

#### Članak 54.

Propisi za provedbu ovog Zakona će se donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

#### Članak 55.

Ovaj zakon predstavlja osnivački akt na temelju kojeg se vrši upis Agencije u ovlaštenu sudski registar.

#### Članak 56.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH <b>Slavko Matić, s. r.</b>	Predsjedatelj Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH <b>Muhamed Ibrahimović, s. r.</b>
---	--

На основу члана IV.Б.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

### УКАЗ

#### О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА, БЕЗБЈЕДНОСТИ И О АКРЕДИТАЦИЈИ У ЗДРАВСТВУ

Проглашава се Закон о систему побољшања квалитета, безбједности и о акредитацији у здравству који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 13. априла 2005. године и на сједници Дома народа од 29. јула 2005. године.

Број 01-02-550/05  
30. септембра 2005. године  
Сарајево

Предсједник  
**Нико Лозанчић, с. р.**

### ЗАКОН

#### О СИСТЕМУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА, БЕЗБЈЕДНОСТИ И О АКРЕДИТАЦИЈИ У ЗДРАВСТВУ

### I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Овим законом уређује се систем побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и поступак акредитације здравствених ustanova на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација).

Овим законом се оснива Агенција за квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), као надлежни орган у области побољшања квалитета, безбједности и акредитације у здравству.

Агенција из става 2. овог члана је правно лице с правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом и Статутом Агенције, као и прописима донијетим на основу овог закона и Статута Агенције.

#### Члан 2.

Здравствене установе успостављају систем побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга са циљем постизања оптималног квалитета у здравству.

Ради остваривања циља из става 1. овог члана, здравствене установе се могу акредитовати на начин и под условима утврђеним овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона.

## Члан 3.

Агенција из члана 1. став 2. овог закона обавља стручне и са њима повезане управне послове који захтијевају посебно организовање и самосталност у раду у складу са овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона.

Надлежни органи кантона предузимају одговарајуће мјере у циљу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственим установама у складу са овим законом, прописима донијетим на основу овог закона, законом кантона, као и другим прописима кантона.

## Члан 4.

Изрази и дефиниције употребљени у овом закону имају следеће значење:

- "Систем побољшања квалитета" је скуп организацијских структура, ресурса, функција и техника којима се обезбеђује унутрашња провјера квалитета на нивоу примарне и болничке здравствене заштите, као и приватне праксе, ради задовољења очекивања корисника здравствене заштите,
- "Обезбеђење квалитета" је формалан, системски процес утврђивања послова и задатака здравствене установе у области праћења квалитета здравствених услуга; уочавања недостатака и њиховог исправљања; алокације ресурса у те сврхе и развоја оптималних стандарда и водила за клиничку праксу,
- "Побољшање квалитета" је скуп водећих принципа који су основ трајног побољшања процеса пружања здравствених услуга у циљу задовољења потреба пацијента и других учесника у здравству,
- "Безбједност" је оцјена прихватљивости ризика (неповољног исхода и његове озбиљности) који је повезан са здравственим стањем пацијента, клиничком едукованомшћу здравственог радника, употребом технологије у датој ситуацији, односно у условима спровођења одређеног здравственог третмана,
  - а) "безбједност у здравственим установама" је организован систем у којем едуковани и обучени здравствени радници примјењују исправне радне процедуре са одговарајућим ресурсима у безбједном окружењу, свдећи неповољне догађаје и исходе на минимум,
  - б) "безбједност у здравству" је систем и окружење који омогућава избегавање и превенцију неповољних догађаја и здравствених исхода који настају у процесу пружања здравствених услуга,
  - ц) "безбједност здравствених услуга" је свеукупни капацитет здравствене установе за мјерење и спречавање настајања медицинских грешки у вези са пружањем здравствених услуга, независно од тога да ли су грешке настале смањеном, повећаном или погрешном употребом здравствених технологија, односно њиховом злоупотребом,
  - д) "безбједност пацијента, односно других корисника здравствених услуга" јесте одсуство неповољних догађаја, односно изненадних, неочекиваних болести, повреда и штета који могу настати у процесу пружања здравствених услуга, односно у контакту са здравственом установом,
- "Квалитет здравствене заштите" је степен до којег се очекује повећање очекиваних здравствених исхода у односу на дефинисане стандарде здравствене заштите,
- "Стандард" је мјерило који регулише скуп правила, протокола, захтјева или изјава о очекиваном уобичајеном квалитету здравствене заштите, а који води квалитетнијој здравственој заштити у складу са овим законом,
  - а) "минимални стандарди" су минимални захтјеви који треба испунити у циљу заштите и безбједности пацијента,
  - б) "оптимални стандарди" су изјаве очекивања или захтјеви, који када су задовољени, обезбеђују пружање квалитетне здравствене услуге,
- "Унутрашња провјера квалитета" је процес системске провјере стручних активности у односу на прописане стандарде,

- "Спољна провјера квалитета" је процес спољне провјере квалитета здравствених услуга којим се упоређује извршење здравствених услуга у здравственој установи у погледу објављених стандарда и тиме идентификују могућности за побољшање квалитета здравствених услуга,
- "Клиничке водиле" су системски развијене, утврђене смјернице које помажу здравственим радницима, здравственим сарадницима, као и пацијентима у доношењу одлуке о прикладном здравственом третману у тачно одређеним клиничким околностима,
- "Управљање квалитетом" је плански и системски приступ контроли мјерења, анализи и побољшању организацијског извршења, у циљу побољшања квалитета здравствених услуга и вјероватноће испуњености очекиваних исхода за пацијенте,
- "Управљање ризиком" је дио административних и клиничких активности које предузимају здравствене установе у циљу идентификовања, оцјене и смањења ризика повреде пацијента, других корисника здравствених услуга, као и особља, те ризика губитка за саму здравствену установу,
- "Самооцјена" је основни предуслов у поступку акредитације који подразумева да сви здравствени радници и здравствени сарадници у здравственој установи врше личну оцјену квалитета свог рада у погледу прописаних стандарда,
- "Стимулације" обухватају материјалне и нематеријалне стимулације здравствених радника и здравствених сарадника, као активних учесника у процесу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, те акредитацији у здравству (одређене стручне привилегије, стимулације на плату и сл.),
- "Неповољан догађај" је неочекивани, обично непредвидив догађај који је довео или могао довести до штете по здравље пацијента, других корисника здравствених услуга или здравствених радника и здравствених сарадника,
- "Агенција" је надлежни орган у Федерацији који обавља стручне послове из области побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитације у здравству, дефинисана овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона,
- "Савјетодавно вијеће" је савјетодавни орган који представља интересе Федералног министарства здравства (у даљњем тексту: Министарство), кантоналних министарстава здравства (у даљњем тексту: кантонално министарство), комора, удружења здравствених радника, завода за јавно здравство, завода здравственог осигурања, здравствених установа и удружења корисника здравствених услуга,
- "ALPHA" је међународно признати програм за водеће принципе акредитације у здравству, односно за акредитацију акредитатора (Агенција), а који се примјењује у Федерацији,
- "Акредитација" је самооцјена и процес спољног колегијалног прегледа који примјењују здравствене установе у циљу тачне провјере нивоа извршења услуга у односу на прописане стандарде и начине имплементације континуираног побољшања здравственог система и здравствених услуга,
- "Корисник акредитације" је здравствена установа, а у крајњем грађанин, пацијент и његова породица који има могућност активног учешћа у оцјењивању квалитета здравствених услуга на различитим нивоима и на тај начин утиче на доносиоца одлука о акредитацији у циљу постизања оптималног квалитета у здравству.

## II. ПРОЦЕС ПОВОЉШАЊА КВАЛИТЕТА И БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И ЊЕГОВИ УЧЕСНИЦИ

### Члан 5.

Побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитација у здравству, обезбјеђује спровођење следећих циљева:

- Утврђивање Политике квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитације у здравству, те легислативе из ове области, као основног оквира за смјернице, стратешко планирање, менаџмент и свеукупне активности за постизање оптималног квалитета у здравству, што укључује и постизање њене усаглашености на федералном и кантоналном нивоу,
- Оснивање федералног органа одговорног за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитацију у здравству,
- Развијање система акредитовања у здравству,
- Дефинисање параметара квалитета здравствених услуга,
- Координисање, прикупљање, развој и усвајање оптималних организацијских и клиничких стандарда,
- Дефинисање, вредновање и ширење клиничких водила на основу доказа за учинковиту и ефикасну клиничку праксу,
- Успостављање и одржавање међусобног признавања са иностраним органима за акредитовање у здравству који примјењују исте или сличне стандарде.

### Члан 6.

Учешће у програму акредитације је добровољан процес који се врши на захтјев здравствених установа примарне и болничке здравствене заштите, као и приватне праксе (у даљем тексту: акредитација здравствених установа).

Акредитација се додјељује оним здравственим установама за које се докаже да су испуниле постављене стандарде и критеријуме прописане од Агенције у складу са овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона.

### Члан 7.

Учесници у побољшању квалитета и безбједности здравствених услуга су:

1. здравствене установе;
2. здравствени радници и здравствени сарадници;
3. корисници здравствених услуга;
4. заводи за јавно здравство;
5. заводи здравственог осигурања;
6. коморе и удружења здравствених радника;
7. министарства здравства.

Учесници из става 1. овог члана дужни су сарађивати и размјењивати податке из дјелокруга свог рада са Агенцијом, у складу са прописима о здравственој заштити и прописима о здравственом осигурању, уколико овим законом и прописима донијетим на основу овог закона није другачије одређено.

### 1. Здравствене установе

#### Члан 8.

Здравствене установе су дужне успоставити, развити и одржавати систем побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга прилагођен условима рада здравствене установе.

Обавеза здравствене установе је да информисе корисника здравствених услуга и јавност о успостављеном систему из става 1. овог члана.

Проверу над спровођењем система побољшања квалитета врше надлежни здравствени радници и здравствени сарадници у здравственој установи; корисници здравствених услуга; коморе и удружења здравствених радника и агенција.

#### Члан 9.

На основу упутстава Агенције, здравствена установа општим актом уређује организацију управљања оптимумом квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи; облик, начин и учесталост вршења унутрашње провере оптималног квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи; врсте и начин провера и обавјештавања о квалитету извршеног рада здравствених

радника и здравствених сарадника; права и обавезе здравствених радника и здравствених сарадника у процесу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга; планирање ресурса, именовање, састав и надлежности поткомисија за лијекове, медицинску документацију, контролу инфекција, ревизију, политика и процедура, трајни професионални развој; безбједност на радним мјестима и обезбјеђење здравих радних мјеста, безбједност радијацијског зрачења, те стимулације на плату за све запосленике који обављају послове у вези са побољшањем квалитета и безбједности у здравству.

Акт из става 1. овог члана доноси директор здравствене установе на приједлог Стручног вијећа здравствене установе.

#### Члан 10.

Здравствена установа је дужна именовати Комисију за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга (у даљем тексту: Комисија) ради спровођења одговарајућих мјера и активности у здравственој установи.

Комисија из става 1. овог члана обавља послове и задатке у погледу:

- успостављања система побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга,
- прикупљања релевантних података и информација потребних за унутрашњу и спољну проверу квалитета и безбједности здравствених услуга,
- извршавања унутрашње провере квалитета и безбједности здравствених услуга на основу општег акта здравствене установе,
- дефинисања параметара квалитета здравствених услуга,
- учествовања код здравствено-инспекцијског и фармацеутско-инспекцијског надзора и изјашњавања о налазу здравственог и фармацеутског инспектора,
- учествовања код спољне провере квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи,
- сарадње са Агенцијом, комисијама других здравствених установа и другим институцијама из ове области,
- извршавања и других послова које одреди Агенција, односно који проистичу из одредби овог закона и прописа донијетих на основу овог закона.

Чланови Комисије су здравствени радници и здравствени сарадници, запослени у здравственој установи, као и корисници здравствених услуга.

Комисијом руководи координатор Комисије.

Чланове Комисије и координатора Комисије именује директор здравствене установе, на приједлог Стручног вијећа здравствене установе.

Пословником о раду Комисије ближе се уређује број чланова Комисије, с обзиром на облик организовања здравствене установе, начин рада, гласања и одлучивања Комисије, те друга питања од значаја за њен рад.

#### Члан 11.

На основу Повеље о правима пацијента, здравствене установе су дужне на видном мјесту истакнути:

- Повељу о правима и обавезама пацијента у примарној здравственој заштити,
- Повељу о правима и обавезама пацијента у болничкој здравственој заштити.

Повељама из става 1. овог члана гарантоваће се права пацијента, те давати информације пацијенту о његовим правима, обавезама и одговорностима.

Повеље из става 1. овог члана доноси Министарство, уз претходно мишљење учесника у процесу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга наведених у члану 7. овог закона.

#### Члан 12.

Здравствене установе су дужне редовно обавјештавати Агенцију о утврђеним инцидентима и неповољним догађајима којима су били изложени пацијенти, други корисници здравствених услуга, као и здравствени радници и здравствени сарадници у процесу пружања здравствених услуга.

Агенција утврђује који инциденти и неповољни догађаји у здравственој установи подлијежу обавезном пријављивању.

Извјештај из става 1. овог члана укључује идентификацију, документовање, статистичку обраду и анализу инцидената и неповољних догађаја који су били узроком оштећења лица или су могли изазвати штету.

Гарантује се анонимност и повјерљивост прикупљених података.

Подаци из става 2. овог члана се могу искључиво користити само у процесу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга у оцијењеној здравственој установи, као и у сврху едукације и обуке запослених здравствених радника и здравствених сарадника у циљу спречавања настанка будућих инцидената и неповољних догађаја у здравственој установи.

Подаци из става 2. овог члана се могу, изузетно, користити и у циљу извршавања упоредбе и оцјене квалитета и безбједности здравствених услуга у различитим, самооцијењеним здравственим установама, а ради припреме за поступак акредитације у здравству.

## 2. Здравствени радници и здравствени сарадници

### Члан 13.

Здравствени радници и здравствени сарадници су дужни да се редовно и трајно едукују и обучавају у оквиру свог стручног назива, на начин и под условима утврђеним општим актом здравствене установе.

Редовна и трајна едукација и обучавање здравствених радника у оквиру стручних назива предвиђено општим актом здравствене установе из става 1. овог члана мора бити усаглашена са програмом стручног усавршавања здравствених радника који утврђује коморе у области здравства.

### Члан 14.

Здравствени радници и здравствени сарадници су дужни активно учествовати у дефинисаном програму унутрашње провјере квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи у погледу прописаних стандарда.

Током унутрашње провјере квалитета из става 1. овог члана, здравствени радници и здравствени сарадници су дужни поштовати етички кодекс струке који прописују надлежне коморе из области здравства.

## 3. Корисници здравствених услуга

### Члан 15.

Корисници здравствених услуга имају право и обавезу учествовати у процесу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи.

Корисници из става 1. овог члана имају право бирати и бити бирани у комисију, као и органе Агенције.

## 4. Заводи за јавно здравство

### Члан 16.

Завод за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине, као и заводи за јавно здравство кантона (у даљем тексту: заводи за јавно здравство) учествују у програмирању, планирању и евалуацији здравствене заштите на популацијском нивоу.

На основу извршења плана и програма и анализом здравственог стања, заводи из става 1. овог члана, оцјењују задовољење потреба и захтјева становништва за здравственом заштитом, као и њихову реализацију, те податке о томе достављају Агенцији ради израде развојних концепата политике квалитета и безбједности здравствених услуга, као и побољшања процеса акредитације у здравству.

На захтјев Агенције, заводи за јавно здравство уступају податке о евалуацији рада здравствених установа и служби из свог дјелокруга, а у циљу остваривања планско-програмских задатака учесника у планирању и програмирању здравствене заштите.

Послови из ст. 1., 2. и 3. овог члана обављају се на основу прописа о здравственој заштити, уколико овим законом и прописима донијетим на основу овог закона није другачије одређено.

## 5. Заводи здравственог осигурања

### Члан 17.

Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине и заводи здравственог осигурања кантона (у даљем тексту: заводи здравственог осигурања) утврђују начине стимулативног финансирања акредитованих здравствених установа и акредитованих приватних пракси, под

условом да имају статус уговорне здравствене установе, односно уговорног приватног здравственог радника у смислу прописа о здравственој заштити и прописа о здравственом осигурању.

Заводи здравственог осигурања финансирање из става 1. овог члана заснивају на критеријумима квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи.

Критеријуме из става 2. овог члана утврђују заводи здравственог осигурања, уз сагласност Министарства, те мишљење Агенције и здравствених установа.

Критеријуми из става 2. овог члана ближе се разрађују уговором закљученим између завода здравственог осигурања и здравствене установе, односно приватног здравственог радника.

## 6. Коморе и удружења здравствених радника

### Члан 18.

Коморе су дужне утврдити процедуру издавања, обнављања и одузимања одобрења за самосталан рад здравствених радника, као и начин и услове стручног усавршавања здравствених радника на основу прописа о здравственој заштити, уколико овим законом и прописима донијетим на основу овог закона није другачије одређено.

Коморе из става 1. овог члана, у сарадњи са Агенцијом и удружењима здравствених радника, учествују и у дефинисању, доградњи, имплементацији и евалуацији прописаних стандарда, клиничких водила и показатеља изведбе, те спровођењу и ширењу прикладних метода за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга.

## 7. Министарства здравства

### Члан 19.

Министарства здравства извршавају сљедеће послове и задатке у области побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и у области акредитације у здравству:

- у сарадњи са заводима здравственог осигурања и Агенцијом, успостављају јединствен и једнак систем стимулативног финансирања акредитованих здравствених установа и акредитованих приватних пракси,
- усвајају приоритете за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга које су предложили коморе, Агенција, заводи за јавно здравство и заводи здравственог осигурања,
- помажу у развоју инфраструктуре за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга.

### Члан 20.

Министарства здравства сарађују са Агенцијом, нарочито у области здравствено-инспекцијског и фармацеутско-инспекцијског надзора.

Министарство здравства обезбјеђују едукацију и додатну обуку здравствених и фармацеутских инспектора у области квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитације у здравству, у складу са овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона.

Програм едукације и додатне обуке здравствених и фармацеутских инспектора из става 2. овог члана прописује федерални министар здравства (у даљем тексту: федерални министар), на приједлог Агенције.

## III. НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА, КАО И АКРЕДИТАЦИЈУ У ЗДРАВСТВУ

### Члан 21.

Агенција обавља стручне и са њима повезане управне послове у вези са побољшањем квалитета и безбједности здравствених услуга, те је надлежна за спровођење акредитације у здравству.

### Члан 22.

У оквиру своје дјелатности Агенција нарочито:

- координира, прикупља, развија и усваја оптималне организацијске и клиничке стандарде, укључујући и клиничке водиле и индикаторе изведбе, у складу са утврђеним приоритетима Агенције на које је претходно сагласност дало Министарство,



- развија систем акредитовања усаглашен са европском и међународном праксом из ове области,
- утврђује Листу надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета,
- врши поступак акредитације здравствених установа у складу са овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона, те у вези с тим додјељује, укида, односно обнавља акредитацију здравственим установама,
- води регистре и статистику у оквиру свог дјелокруга,
- утврђује програме трајне едукације и обучавања здравствених радника и здравствених сарадника из ове области,
- сарађује са надлежним органима и институцијама Федерације и кантона, те међународним институцијама и организацијама из области побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и области акредитације у здравству,
- обавља и друге послове који проистичу из политике, закона, као и подзаконских аката из ове области.

### Организација и рад Агенције

#### Члан 23.

За извршавање послова и задатака у Агенцији оснивају се следећи органи:

- Савјетодавно вијеће,
- Управни одбор,
- Надлежни оцјењивачи спољне провјере квалитета,
- директор,
- други органи утврђени Статутом Агенције.

### Савјетодавно вијеће

#### Члан 24.

Савјетодавно вијеће (у даљњем тексту: Вијеће) је савјетодавно орган, из члана 4. овог закона, који представља интересе учесника у побољшању квалитета и безбједности здравствених услуга.

Вијеће из става 1. овог члана проучава здравствене проблеме, даје и предлаже стручна мишљења из подручја планирања, програмирања и других питања из области побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и из области акредитације у здравству.

Вијеће броји 15 чланова и именује га и разрјешава федерални министар, у складу са процедуром утврђеном прописом о министарским, владиним и другим именованима Федерације Босне и Херцеговине.

Чланови Вијећа консензусом именују предсједавајућег Вијећа.

Предсједавајући и чланови Вијећа именују се, у правилу, на период од три године и могу бити именовани за још један мандатни период.

#### Члан 25.

Вијеће врши следеће дужности:

- даје приједлоге, мишљења и сугестије на стратегије, планове, политике и процедуре побољшања квалитета и безбједност здравствених услуга, као и на систем акредитације у здравству,
- даје мишљење на систем акредитације у здравству који спроводи Агенција,
- даје мишљење на Статут Агенције,
- даје мишљење на критеријуме за именовање надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета, као и на листу надлежних оцјењивача спољне провјере квалитете,
- даје мишљење за именовање Управног одбора,
- даје мишљење за именовање директора и других руководних радника Агенције,
- обавља и друге послове утврђене овим законом, прописима донијетим на основу овог закона, као и Статутом Агенције.

Ближе одредбе о начину именовања и разрјешења чланова и предсједавајућег Вијећа, дјелокруг, надлежности, као и друга питања која су од значаја за његов рад, прописују се Статутом Агенције.

### Управни одбор

#### Члан 26.

Управни одбор управља Агенцијом. Управни одбор броји седам чланова од којих четири члана чине спољни чланови.

Чланове Управног одбора именује и разрјешава федерални министар, уз претходно прибављено мишљење Вијећа, сагласно процедури утврђеној прописом о министарским, владиним и другим именованима Федерације Босне и Херцеговине.

Чланови Управног одбора именују се на период од три године и могу бити поново именовани за још један мандатни период.

#### Члан 27.

Управни одбор врши следеће дужности:

- доноси Статут Агенције и друге опште акте,
- утврђује планове рада и развоја Агенције, годишњи програм рада, те прати њихово извршење,
- доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун, те брине о финансијској одрживости Агенције,
- развија и одобрава политику и процедуре за директора Агенције,
- развија, имплементира и евалуира систем акредитације у здравству,
- прописује критеријуме за именовање надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета, те утврђује листу надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета,
- доноси одлуку о издавању акредитације, укидању, односно обнављању акредитације здравственој установи,
- именује и разрјешава директора, као и руководне раднике Агенције, уз сагласност федералног министра,
- обавља и друге послове утврђене овим законом, прописима донијетим на основу овог закона, као и Статутом Агенције.

Ближе одредбе о начину именовања и разрјешења чланова Управног одбора, дјелокруг, надлежности, као и друга питања која су од значаја за његов рад, прописују се Статутом Агенције.

### Надлежни оцјењивачи спољне провјере квалитета

#### Члан 28.

За надлежне оцјењиваче спољне провјере квалитета могу бити именовани истакнути стручњаци из области здравственог усмјерења, са одговарајућим радним искуством на пословима свог стручног назива.

Критеријуме за именовање надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета, прописује Управни одбор.

Листу надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета утврђује Управни одбор сваке друге године.

### Директор Агенције

#### Члан 29.

Директора Агенције именује и разрјешава Управни одбор, уз претходно сагласност федералног министра, на период од три године, са могућношћу поновног избора за још један мандатни период, у складу са процедуром утврђеном прописом о министарским, владиним и другим именованима Федерације Босне и Херцеговине.

#### Члан 30.

У остваривању и руковођењу Агенцијом директор извршава следеће дужности:

- руководи Агенцијом,
- представља и заступа Агенцију,
- одговара за законитост рада, правилно и законито вођење материјално-финансијског пословања Агенције,
- врши и друге послове утврђене законом, прописима донијетим на основу овог закона, Статутом и другим општим актима Агенције.

#### Члан 31.

Чланови Вијећа, Управног одбора, као и директор, могу бити разрјешени са дужности и прије истека мандата на који су именовани, и то у следећим случајевима:

- уколико своје дужности не извршава сагласно закону, Статуту Агенције, као и прописима донијетим на основу закона и Статута Агенције,
- уколико је против њега донијета правоснажна пресуда у кривичном поступку која га чини неподобним за извршавање повјерене дужности,
- учини озбиљне пропусте у свом раду,
- злоупотреби службену позицију и прекорачи своје надлежности,
- стиче противправну корист и наноси штету Агенцији,
- сам затражи разрјешење са дужности,
- у другим случајевима утврђеним законом и Статутом Агенције.

Приједлог за пријевремено разрјешење са дужности из разлога наведених у ал. 1., 4. и 5. става 1. овог члана, може дати сваки учесник у побољшању квалитета и безбједности здравствених услуга наведен у члану 7. овог закона.

### Статут Агенције

#### Члан 32.

Статутом Агенције уређују се нарочито:

- основи организације и начина пословања Агенције,
- органи управљања и руковођења Агенцијом,
- заступање, представљање и потписивање Агенције,
- радници са посебним надлежностима и одговорностима,
- друга организацијска питања у вези са пословањем Агенције.

Статут Агенције доноси Управни одбор уз мишљење Вијећа.

Статут Агенције подлијеже сагласности Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

### Финансирање Агенције

#### Члан 33.

Средства потребна за финансирање рада Агенције остварују се:

- из средстава буџета Федерације и кантона,
- уговором са министарствима здравства,
- из других извора, на начин и под условима утврђеним законом и Статутом Агенције,

Средства потребна за финансирање рада Агенције утврђују се у Финансијском плану Агенције.

Финансијски план из става 2. овога члана доноси Управни одбор и подлијеже обавезној сагласности Владе Федерације Босне и Херцеговине.

Овако регулисано финансирање Агенције ће бити примјењено прве три године од њеног институционализовања. Након тога Агенција ће се самофинансирати.

## IV. ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ

### 1. Додјела акредитације

#### Члан 34.

Здравствена установа подноси захтјев за учествовање у програму побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и у поступку акредитације у здравству.

У захтјеву из става 1. овог члана наводе се административни подаци о здравственој установи, те доставља рјешење о испуњавању услова простора, опреме и кадра за обављање регистроване дјелатности у смислу члана 44. Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", број 29/97).

Агенција је дужна у року 30 дана од дана пријема захтјева и документације из става 2. овога члана извршити његову процјену и издати сагласност за наставак даљих активности у поступку акредитације у здравству.

Трошкове учествовања у програму побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитације у здравству сноси здравствена установа.

Висину трошкова акредитације утврђује Управни одбор.

#### Члан 35.

Агенција је дужна здравственој установи обезбиједити потребне информације и документе, објаснити стандарде и

критеријуме поступка оцјене квалитета и безбједности здравствених услуга, као и акредитације у здравству.

#### Члан 36.

Здравствена установа је дужна доставити Агенцији све тражене податке, као и документацију од интереса за успјешан завршетак поступка акредитације здравствене установе.

Изузетно, здравствена установа има право ускратити Агенцији податке или информације повјерљиве природе, које се односе на идентификацију лица, осим у случајевима:

- када уступљени подаци и информације не откривају идентитет лица,
- када лице пристане да се открију повјерљиви подаци и информације,
- када је идентитет лица већ претходно откривен јавности од надлежних судских органа,
- када откривање идентитета лица представља озбиљан ризик за здравље и безбједност пацијента.

#### Члан 37.

Агенција признаје ISO сертификате за лабораторије и радиолошке одјеле здравствених установа које издаје Институт за акредитовање Босне и Херцеговине, сагласно прописима о акредитовању Босне и Херцеговине, уколико постоји доказ за валидност издатог сертификата.

#### Члан 38.

Агенција обавља поступак акредитације здравствених установа, посредством тима надлежних оцјењивача са Листе надлежних оцјењивача спољне провјере квалитета Агенције.

Тим надлежних оцјењивача из става 1. овога члана врши спољну провјеру квалитета здравствених установа и даје оцјену о испуњености стандарда у здравственој установи која се акредитује, сагласно одредбама овог закона, као и прописима донијетим на основу овог закона.

Сагласно спољној провјери квалитета здравствене установе из става 2. овог члана, Агенција доноси рјешење о акредитацији здравствене установе (у даљњем тексту: акредитација), као првостепени орган, у року од 60 дана рачунајући од дана извршене спољне провјере квалитета здравствене установе.

Висину накнаде за рад надлежних оцјењивача из става 1. овог члана одређује рјешењем директор Агенције, а по претходно прибављеној сагласности Управног одбора.

#### Члан 39.

Акредитација се издаје са знаком рока, који не може бити дужи од три године.

Акредитација садржи основне податке, и то: назив и сједиште здравствене установе која је акредитована; обим прегледаних активности здравствене установе, назначење главних параметара који су били одлучујући за доношење позитивне оцјене о акредитацији; број одлуке о акредитацији; рок важења акредитације, степен акредитацијске оцјене, начин коришћења акредитације и знака Агенције, те други подаци и услови које предложи Управни одбор.

Агенција је дужна у сваком појединачном случају доставити акредитованој здравственој установи, односно здравственој установи којој је акредитација одбијена, извјештај о спољној провјери квалитета у здравственој установи и то најдуже у року три мјесеца, од дана када је извршена наведена провјера.

Извјештај из става 3. овог члана садржи следеће податке: датум прегледа и имена надлежних оцјењивача, врсту и ниво здравствене установе, извршени сажетак, налазе прегледа, похвале за успјех у побољшању квалитета и безбједности здравствених услуга, као и препоруке за побољшање квалитета и безбједности у оним областима организације и рада у здравству који су оцијењени недовољним, те назначење рокова за отклањање уочених недостатака.

#### Члан 40.

Против рјешења о одбијању додјеле акредитације из члана 38. став 3. овог закона, може се поднијети жалба Министарству, у року од 15 дана од дана пријема рјешења сагласно прописима о управном поступку.

Рјешење Министарства из става 1. овог члана је коначно.

#### Члан 41.

Акредитована здравствена установа је дужна у року важења акредитације, Агенцији редовно достављати информације о одржавању испуњених стандарда и предузетим активностима за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга у

здравственој установи и било којој значајној промјени у вези са организацијом здравствене установе и пружањем услуга.

Агенција има право извршавати најављене годишње контролне посјете акредитованим здравственим установама, а појединачне ненајављене контролне посјете акредитованим здравственим установама врши на основу одлуке Вијећа.

Након истека рока важења акредитације, акредитована здравствена установа је дужна повући све писане и електронске материјале из употребе који садрже знак Агенције.

## 2. Укидање акредитације

### Члан 42.

Уколико здравствена установа не одржи испуњење стандарда и критеријума прописаних правилима Агенције, акредитација се укида.

Унутар рока важења акредитације, акредитованој здравственој установи акредитација се укида и у следећим случајевима:

- за неистинито представљање квалитета који прегледом здравствене установе није оцијењен,
- за неистинито представљање квалитета који је самовољно прецијењен,
- за представљање квалитета који је у вријеме прегледа позитивно оцијењен, али који је у међувремену погоршан, а о овом погоршању постоји сазнање саме здравствене установе, односно постоје докази трећих лица.

Уколико се акредитација укине на одређени рок, забрањује се коришћење акредитације и знака Агенције.

Сваку појединачну злоупотребу коришћења акредитације, као и знака Агенције из става 2. овог члана, цијени Управни одбор, те у случају потребе доноси одлуку о укидању акредитације здравственој установи која је починила злоупотребу.

### Члан 43.

Против рјешења о укидању акредитације из члана 42. ст. 1. и 3. овог закона, може се поднијети жалба Министарству у року од 15 дана од дана пријема рјешења, сагласно прописима о управном поступку.

Рјешење Министарства из става 1. овога члана је коначно.

## 3. Обнова акредитације

### Члан 44.

Акредитована здравствена установа може, шест мјесеци прије истека рока важења акредитације, приступити поступку обнове акредитације, и то након успјешно завршене поновне спољне провере квалитета здравствених услуга у здравственој установи, на начин и по поступку предвиђеним овим законом, као и прописима донијетим на основу овог закона.

За обнову акредитације здравствена установа је дужна, уз захтјев поднијети следеће:

- раније издату акредитацију Агенције чије се важење продужава у обновљеном поступку,
- анализу стања у области побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи, као и самооцјену о испуњености стандарда и предузетим активностима на побољшању квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи, са посебном назнаком евентуално утврђених инцидената и неповољних догађаја којима су били изложени пацијенти, други корисници здравствених услуга, као и здравствени радници и здравствени сарадници, као и о предузетим мјерама,
- друге податке које захтијева Агенција.

### Члан 45.

Здравствена установа којој је акредитација укинута, може поднијети поновни захтјев за обнову акредитације након истека рока од шест мјесеци, рачунајући од дана укидања акредитације.

Уз захтјев из става 1. овог члана здравствена установа је дужна поднијети следеће:

- раније издату акредитацију и одлуку о укидању акредитације; анализу стања у области побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга у здравственој установи, као и самооцјену о испуњености стандарда и предузетим активностима за побољшање квалитета и безбједности здравствених услуга у

здравственој установи, са посебномознаком о предузетим мјерама и активностима на отклањању недостатака ради којих је акредитација била укинута,

- друге податке које захтијева Агенција.

### Члан 46.

Рјешење о обнови акредитације доноси Агенција на начин и по поступку, те роковима предвиђеним у чл. 40. и 45. овог закона.

Против рјешења о обнови акредитације из става 1. овог члана може се поднијети жалба Министарству у року од 15 дана од дана пријема рјешења, сагласно прописима о управном поступку.

Рјешење Министарства из става 2. овог члана је коначно.

### Члан 47.

Агенција ће посебним прописом ближе уредити начин и поступак додјеле, укидања и обнове акредитације.

### Члан 48.

Агенција води регистар акредитованих здравствених усанава и здравствених усанава које учествују и које су учествовале у програму акредитације.

Агенција доставља свим акредитованим здравственим установама документацију која се односи на процедуру акредитације.

Листа акредитованих здравствених усанава доступна је јавности 15 дана након доношења рјешења о акредитацији.

### Члан 49.

Током извршавања послова и задатака утврђених овим законом, Агенција је дужна дјеловати сагласно прописима о заштити личних података и прописима о слободи приступа информацијама у Федерацији.

## V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 50.

Новчаном казном у износу од 500 КМ до 8.000 КМ, казниће се за прекршај правно лице које користи акредитацију супротно одредбама овога закона.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 500 КМ до 5.000 КМ.

### Члан 51.

Новчаном у износу од 300 КМ до 6.000 КМ, казниће се за прекршај правно лице ако у року важења акредитације употребљава акредитацију и знак Агенције супротно одредбама овог закона, и то:

- за неистинито представљање квалитета који прегледом здравствене установе није оцијењен,
- за неистинито представљање квалитета који је самовољно прецијењен,
- за представљање квалитета који је у вријеме прегледа позитивно оцијењен, али који је у међувремену погоршан, а о овом погоршању постоји сазнање саме здравствене установе, односно постоје докази трећих лица (члан 42. ст. 2. и 3. овог закона).

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 300 КМ до 2.000 КМ.

## VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 52.

Агенција и органи Агенције утврђени овим законом, формираће се у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Статут Агенције ће се донијети у року од шест мјесеци од дана почетка рада Агенције и формирања органа Агенције.

### Члан 53.

Учесници у процесу побољшања квалитета и безбједности здравствених услуга дужни су усагласити организацију и пословање са одредбама овог закона у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, те прописа донијетих на основу овог закона.

### Члан 54.

Прописи за спровођење овог закона донијете се у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

## Члан 55.

Oвај закон представља оснивачки акт на основу којег се врши упис Агенције у надлежни судски регистар.

## Члан 56.

Oвај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ <b>Славко Матић</b> , с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ <b>Мухамед Ибрахимовић</b> , с. р.
---	--

## VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

638

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 29. septembra 2005. godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. GODINU ODBORU DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

## I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04) odobrava se izdvajanje sredstava Odboru državne službe za žalbe u iznosu od 5.400,00 KM za nedostajuća sredstva na poziciji "Naknade troškova zaposlenih".

## II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu.

## III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odbor državne službe za žalbe i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

## IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 469/05

29. septembra 2005. godine	Premijer
Sarajevo	dr. <b>Ahmet Hadžipašić</b> , s. r.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. GODINU ODBORU DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

## I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04) odobrava se izdvajanje sredstava Odboru državne službe za žalbe u iznosu od 5.400,00 KM za nedostajuća sredstva na poziciji "Naknade troškova zaposlenih".

## II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu.

## III

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Odbor državne službe za žalbe i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

## IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 469/05

29. rujna 2005. godine	Premijer
Sarajevo	dr. <b>Ahmet Hadžipašić</b> , v. r.

639

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 29. septembra 2005. godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. GODINU FEDERALNOM TUŽILAŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - FEDERALNOM TUŽITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

## I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 4.450,00 KM, za nedostajuća sredstva na poziciji 613200-"Izdaci za energiju".

## II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu.

## III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo finansija i Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine - Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

## IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 470/05

29. septembra 2005. godine	Premijer
Sarajevo	dr. <b>Ahmet Hadžipašić</b> , s. r.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donosi







Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
1	3B OIL Sarajevo								
2	AA ŽITO V Kladuša	0	0	0	0	1	0	0	0
3	ABC Petrol Široki Brijeg	1	1	0	0	0	1	0	0
4	AHMETSPAHIĆ TMP Sarajevo	1	0	1	0	2	6	0	0
5	AJAN Travnik								
6	ALMY Zenica	1	1	2	0	7	1	0	0
7	AM ĐUZELIĆ Cazin								
8	AMOX TRADE Kalesija	0	1	0	0	1	1	0	0
9	AMSTERDAM Tuzla	0	0	0	0	3	1	0	0
10	ANTE BAU Grude								
11	ANTUNOVIĆ Orašje	3	4	10	0	8	46	0	0
12	ART Busovača	1	0	0	0	0	0	0	0
13	ASD BP Bihac	1	0	2	0	2	0	0	0
14	ASTERIX Sarajevo	1	0	1	0	1	0	0	0
15	AURO Ljubuški	0	3	4	0	4	1	0	0
16	AUTO ANA Grude								
17	AUTO MOTOR Tuzla	1	0	0	0	1	0	0	0
18	AUTOCENTAR BAŠIĆ Posušje								
19	AUTO-COMMERC Uskoplje	0	1	0	0	2	1	0	0
20	AVANGARDE Tomislavgrad	1	0	1	0	1	3	0	0
21	AZ-EN PETROL Tešanj	1	0	0	0	1	0	0	0
22	B&M ZABRIŠĆE Livno	0	1	3	0	4	12	0	0
23	B1 KOMPANI Sapna	1	1	0	0	0	0	0	0
24	BABIC-BISSTOURS Zenica	0	0	1	0	2	0	0	0
25	BAGARIĆ Š. Brijeg	1	1	0	0	1	3	0	0
26	BAGS ENERGOTEHNIKA Vogošća/Sarajevo								
27	BALIĆ Jablanica	1	0	0	0	1	0	0	0
28	BANJAC Cazin	1	0	0	0	0	0	0	0
29	BARBARIĆ BENZ Čitluk	0	1	0	0	0	1	0	0
30	BAREL Odžak	0	0	0	0	1	0	0	0
31	BB MOKRONOGE								
32	BEHA GRIMEX Sarajevo	0	0	1	0	1	3	0	0
33	BEKO PETROL Gradačac	1	0	0	0	1	0	0	0
34	BENS EZ Cazin	1	0	0	0	1	0	0	0
35	BERLIT-EX Hadžići	0	0	2	0	2	0	0	0
36	BH PETROL Gornji Vakuf								
37	BILETIĆ Vitez								
38	BM - PROMET Breza	0	0	1	1	2	0	0	0
39	BM-COMMERCE doo Kiseljak/Zenica	0	0	1	0	2	4	0	0

Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
40	BOB MOK PROM Tomislavgrad								
41	BOCE BENZ Čelić	0	1	0	0	5	0	0	0
42	BOH PETROL Tešanj	1	0	0	0	1	0	0	0
43	BOSSGAS-PLIN Tomislavgrad								
44	BOŽIĆ Tomislavgrad	1	0	1	0	1	3	0	0
45	BP MEROL Ilijaš	1	0	1	1	4	2	0	0
46	BRAČA MUJIĆ Sarajevo	1	0	2	0	5	0	0	0
47	BRANIKOM Orašje	1	0	1	0	1	3	0	0
48	BRAOVAC BENZ Livno								
49	BRIX PETROL								
50	BRKIĆ PETROL Zenica	2	1	3	0	6	1	0	0
51	B-TANK Posušje								
52	BTG Kolo Tomislavgrad	1	1	0	0	0	1	0	0
53	BTS VISOKO Visoko	0	0	0	0	0	0	0	0
54	BUDEŠ Jajce	0	1	0	0	1	1	0	0
55	BUDIĆ AB Tomislavgrad								
56	BUTMIR OIL Sarajevo	1	0	0	0	3	1	0	0
57	ČALJKUŠIĆ Busovača	0	1	1	0	1	4	0	0
58	CAT Sanski Most	0	0	3	0	2	2	0	0
59	ČAVKUNOVIĆ Bihac	7	0	8	0	17	18	3	0
60	ČEMAN ENERGOPROM Tešanj	1	0	1	1	2	7	0	0
61	CENTRUM Mostar	0	1	2	0	2	1	0	0
62	CIRCLE INTERNATIONAL Međugorje	7	0	6	0	8	35	0	0
63	CMA Posušje	0	0	1	0	2	1	0	0
64	COOL Visoko	1	0	1	0	3	1	0	0
65	COOP BENZ Š. Brijeg	1	1	0	0	0	1	0	0
66	COP COMPANY Zenica	1	1	1	0	0	3	0	0
67	CORDUX Sarajevo								
68	CRO HERC BENZ Ljubuški								
69	ČUČA Ključ	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ČULE PROMET Mostar	0	1	2	0	3	2	0	0
71	ČURIĆ Žepče	1	0	0	0	0	0	0	0
72	ČURKOVIĆ-S Bugojno								
73	ČURKOVIĆ Tomislavgrad/ Kupres	0	0	0	0	1	1	0	0
74	DAG-COM Gradačac								
75	DEJ PROM Gradačac	1	0	0	0	0	0	0	0
76	DELTA PETROL Kakanj	1	0	0	0	1	0	0	0
77	DEMIROVIĆ Jablanica	1	0	0	0	0	0	0	0
78	DIM TRADE Grude	1	0	0	0	0	1	0	0
79	DOKSO Visoko	0	1	1	0	2	1	0	0
80	ĐOTLO-PROMET Nova Bila	1	0	0	0	1	1	0	0



Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
81	DRAGIĆ Donja Mahala	1	0	0	0	0	0	0	0
82	DRAGOJA BENZ Posušje								
83	DRAVEL Posušje	1	0	1	0	0	6	0	0
84	DRVOPROMET V. Kladuša	0	0	1	0	2	0	0	0
85	DURIĆ Cazin	1	0	2	0	4	2	0	0
86	DVA LAVA doo Kalesija	0	1	0	0	1	1	0	0
87	DŽINO Maglaj	1	0	0	0	1	0	0	0
88	EA-COMMERC Bihac	1	0	0	0	0	0	0	0
89	ECOTOK Travnik	0	0	1	0	2	4	0	0
90	EKO PANDA Visoko	0	0	0	0	0	0	2	0
91	EL TARIK OIL Mostar	1	0	2	0	3	0	0	0
92	EL TARIK OIL Sarajevo	3	1	3	0	4	7	0	0
93	ELEKTROBOSNA Jajce	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ELIDENI (Deni Benz) Banovići	1	0	0	0	1	0	0	0
95	ELING ZL Jajce	0	1	1	0	2	3	0	0
96	ELMONT Žepče	0	0	1	0	2	0	0	0
97	ENERGOINŽENJERING Bihac								
98	ENERGOPETROL Sarajevo	34	1	26	0	30	41	1	0
99	ENERGY COMMERC Mostar	1	1	2	0	3	2	0	0
100	ESKIMO S2 Travnik	1	0	0	0	0	0	0	0
101	ESSO PETROL G. Vakuf	1	0	0	0	0	0	0	0
102	EURO BENZ Grude	1	1	4	0	5	4	0	0
103	EURO BISER Prozor Rama	0	0	1	0	1	1	0	0
104	EURO PULS Usora								
105	EUROAGENT Maglaj	1	0	1	0	2	0	0	0
106	EUROTRANS Gradačac	0	1	0	0	0	0	0	0
107	EXIKON Bihac	1	0	0	0	0	1	0	0
108	FAGAT PETROL Tešanj	1	1	1	1	1	0	0	0
109	FAMICOOP Orašje	0	0	2	0	1	2	0	0
110	FASOGAS Čelić	1	0	0	0	0	0	0	0
111	FERBOS Jajce								
112	FEROTOM Kiseljak	1	0	0	0	3	8	0	0
113	FINVEST TANK Drvar	0	0	0	0	1	0	0	0
114	FRAN-SLI Busovača	1	0	0	0	0	0	0	0
115	GA-GI Grude	2	0	2	0	1	13	0	0
116	GALE & CO Tomislavgrad	0	0	0	0	1	0	0	0
117	GANJGO PETROL Doboj Jug	1	0	0	0	3	2	0	0
118	GAPA Mostar	1	0	1	1	6	3	0	0
119	GAS BENZ Široki Brijeg	1	0	0	0	0	0	0	0
120	GASOLINE COMPANY doo Živinice/Kladanj	1	0	0	0	0	0	0	0
121	GERMANY Velika Kladuša	1	0	0	0	1	1	0	0

Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
122	GMB SUHAČA Livno								
123	GOJAN Ljubuški	0	1	1	0	1	2	0	0
124	GORJE Posušje	1	0	0	0	1	1	0	0
125	GRAND PETROL B. Petrovac	1	0	0	0	0	0	0	0
126	GRATEX doo Tomislavgrad	0	0	0	0	0	1	0	0
127	GREEN OIL Sarajevo								
128	GRGIĆ PROMET Tešanj								
129	GRIĆ N. Travnik	1	0	0	0	0	0	0	0
130	GUDELJ Vitez	1	0	0	0	2	2	0	0
131	HAMSEL Visoko	1	1	0	0	1	1	0	0
132	HANOMAG-ROZIĆ Čitluk	1	0	0	0	0	0	0	0
133	HASANAL Ilijaš	1	0	0	0	1	1	0	0
134	HB SINPRO Gračanica	0	1	0	0	1	0	0	0
135	HD BIKAN Cazin	1	0	0	0	0	0	0	0
136	HIDANI Kalesija	0	1	0	0	1	1	0	0
137	HIFA BENZ Banovići	0	1	1	0	1	0	0	0
138	HIFA OIL Tešanj	16	5	18	0	20	49	3	0
139	HIFA Tešanj	1	1	3	0	9	8	0	0
140	HMH GOSTELJA doo Stupari/Đurđevik	0	1	0	0	1	0	0	0
141	HOLDINA Sarajevo	39	0	25	0	25	70	0	27
142	HR COMERC Sanski Most	0	0	0	0	1	0	0	0
143	HUSO V. Brijesnica	1	0	0	0	0	0	0	0
144	IBRAHIMOVIĆ B. Otoka	1	0	0	0	2	1	0	0
145	IGO COMPANY Travnik	0	0	1	1	1	1	0	0
146	IMZIT Commerc Sarajevo	1	0	1	0	2	1	0	0
147	INGCOMM -MD Ođžak	0	1	0	0	0	1	0	0
148	INTERINA Mostar	14	9	16	0	12	74	0	1
149	INTEROIL Srebrenik	7	3	8	0	10	14	0	0
150	IRFAN KADIĆ B. Krupa	1	0	2	0	3	0	0	0
151	IZVOR Posušje	0	1	0	0	0	1	0	0
152	J&B Ljubuški								
153	JAK OIL Usora	1	0	0	0	0	1	0	0
154	JAM-M-BENZ Široki Brijeg	1	1	0	0	0	1	0	0
155	JATA Srebrenik								
156	JAVOR Zenica	1	0	0	0	0	0	0	0
157	JERY TRADE Vitez	1	0	0	0	1	1	0	0
158	JIM-BENZ Posušje	1	0	0	0	0	1	0	0
159	JOKOHAMA Posušje	0	1	0	0	1	2	0	0
160	JONUZ COMPANY Sarajevo								
161	JUGOVIĆ Visoko	1	0	0	0	1	1	0	0
162	JUHIĆ Busovača/ Donji Vakuf	1	0	0	0	1	0	0	0

Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
163	JUNUZOVIĆ-KOPEX Lukavac	1	0	0	0	1	2	0	0
164	JUSUFOVIĆ Zavidovići	1	0	0	0	0	1	0	0
165	KADENA Jajce	1	0	0	0	0	0	0	0
166	KALEX Vitez	1	0	0	0	0	1	1	0
167	KALEX-KL Zenica	1	0	2	0	3	0	0	0
168	KAMASS Cazin	1	0	1	0	2	1	0	0
169	KARAMUJIĆ Kalesija	0	1	0	0	1	0	0	0
170	KARLIKO Ljubuški	1	1	1	0	1	2	0	0
171	K-BENZ Ljubuški	0	1	1	0	1	2	0	0
172	KERAMETAL Ljubuški	0	1	0	0	1	0	0	0
173	KIMAX Sarajevo	1	1	1	0	0	0	0	0
174	KIŠIĆ-VD Posušje	0	0	0	0	0	3	0	0
175	KONI KONJIC	0	1	2	0	8	3	0	0
176	KOPAČEVIĆ-BENZ D.Svilaj/Odžak	1	1	0	0	0	1	0	0
177	KOSOVIĆ Comerc Tešanj	0	1	1	0	2	1	0	0
178	KOTURIĆ TONI Domaljevac	0	1	0	0	0	2	0	0
179	KREPO&GRĐAN Fojnica/Kiseljak	1	0	0	0	1	1	0	0
180	KULAK Breza	1	0	0	0	0	0	0	0
181	KUNA Livno	0	0	3	0	3	6	0	0
182	LAGER Posušje	0	0	0	0	1	0	0	0
183	LAMINA Mostar	1	1	3	0	4	6	0	0
184	LESNA Sarajevo	0	0	0	0	4	0	0	0
185	LHE PROM Gradačac	1	0	0	1	0	0	0	0
186	LION Livno	1	0	0	0	0	0	0	0
187	LJUBIJANKIĆ COMPANY Bužim	1	0	0	0	1	7	0	0
188	LJUBIJANKIĆ S. COMERC Bužim	1	0	1	0	3	0	0	0
189	LODA-COM Široki Brijeg	0	0	0	0	0	1	0	0
190	LOVAC PROM Zenica	1	0	0	0	0	0	0	0
191	LOV-COMMERC Kiseljak	1	0	0	0	0	0	0	0
192	LUSIJA Visoko	1	1	1	0	0	0	0	0
193	MANTA Sapna	0	1	0	0	0	1	0	0
194	MARAL Mostar	1	0	0	0	2	38	0	0
195	MARIĆ Zepče	0	0	0	1	0	1	0	0
196	MARINČIĆ BENZ Čitluk	0	1	2	0	2	8	0	0
197	MARIUS Oštra Luka	1	0	0	0	1	1	0	0
198	MARK BENZ Stolac	1	0	1	0	0	6	0	0
199	MARKET TOURS Sarajevo	0	1	1	0	2	1	0	0
200	MATKIĆ Gradačac	1	0	0	0	0	1	0	0
201	MATO Kreševo	0	0	0	0	0	1	0	0
202	MATOŠEVIĆ Vitez	1	0	0	0	0	0	0	0
203	MEGA BENZ Posušje	1	1	1	0	0	0	0	0

Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
204	MEGA Gornji Vakuf/Bugojno	0	0	1	0	1	0	0	0
205	MELLAIN Sarajevo	1	0	1	0	2	2	0	0
206	MEPAS Š. Brijeg	1	0	1	0	2	0	0	0
207	MERIS BENZ Cazin	1	0	1	0	2	0	0	0
208	MERKEZ OIL N. Travnik	1	0	0	0	1	1	0	0
209	MGM Bugojno	0	0	1	0	1	1	0	0
210	MIKULIĆ COMPANY Grude	1	1	1	0	0	0	0	0
211	MIL EXPORT N. Travnik	0	0	1	0	1	1	0	0
212	MIS-BENZ Posušje	1	0	0	0	1	2	0	0
213	MM KALEŠIĆ Živinice	1	0	1	0	3	0	0	0
214	MM-BB Suica	1	0	0	0	0	0	0	0
215	MON BENZ Čapljina	1	0	3	0	1	1	0	0
216	MTS EXCEL Vitez	1	0	0	0	1	0	0	0
217	NAHONAL GAS Breza	1	0	0	0	1	0	0	0
218	NASKO Gračanica	1	0	1	0	2	0	0	0
219	NERVIS-BAU Sarajevo	1	1	1	0	0	0	0	0
220	NG-COMMERC Ljubuški	0	1	1	0	2	1	0	0
221	NM-NUKI Teočak	1	0	0	0	0	0	0	0
222	NN COMPANY Zenica	0	0	0	0	0	0	5	0
223	OIL AC Mostar	0	1	0	0	0	1	0	0
224	OIL MEĐUGORJE Međugorje	0	1	1	0	1	6	0	0
225	OILMER Sarajevo	1	0	0	0	1	0	0	0
226	ORMAN Kiseljak	1	0	3	0	9	6	0	0
227	ORVAS Semizovac	0	1	1	0	1	0	0	0
228	OS PETROL Srebrenik	0	0	0	0	1	0	0	0
229	PALADIJ Vitez	1	0	0	0	0	0	0	0
230	PAM GRUPA Čitluk	0	0	0	0	1	0	0	0
231	PAPIĆ Tomislavgrad	0	1	2	0	2	8	0	0
232	PARTNER COMERCE B.Krupa/B.Otoka	1	0	0	0	1	0	0	0
233	PERIĆ Ljubuški	1	0	0	0	1	11	0	0
234	PERIŠIĆ Grude	0	1	2	0	2	4	0	0
235	PETROL BH OIL Sarajevo	9	0	9	0	12	21	1	6
236	PETROL LINE Sarajevo	0	0	2	0	2	0	0	0
237	PETROL Ljubuški	4	1	13	0	17	5	0	0
238	PETROMAR Sarajevo	1	0	0	0	1	0	0	0
239	PLIN KOMERC Tešanj	1	1	1	0	0	0	0	0
240	POLO JUNIOR Kalesija	0	0	1	0	0	4	0	0
241	POLO Kalesija	1	2	2	0	4	6	0	0
242	POTOCI BENZ Mostar	0	1	0	0	1	0	0	0
243	PRANT Široki Brijeg	1	0	0	0	0	1	0	0
244	PRODIST S. Most	0	0	1	0	3	2	0	0

Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
245	PRODUKT ŠEER Zepče	1	0	0	0	1	0	0	0
246	PROMET ROX Orašje								
247	PROMING Bugojno	2	1	3	1	15	8	0	0
248	PROTEKT PROM Kreševo	1	0	0	0	0	1	0	0
249	PROZOR BENZ Rama	1	0	0	0	0	1	0	0
250	PUBIC-BENZ Tomislavgrad	0	0	1	0	1	7	0	0
251	PVC ZOVKO Široki Brijeg	1	0	0	0	0	1	0	0
252	RASMIN Bos. Krupa	1	0	0	0	0	1	0	0
253	REBAC SPED Čapljina	0	1	2	0	2	6	0	0
254	RELI Posušje	0	1	1	0	2	6	0	0
255	REZ Cazin	1	0	3	0	6	3	0	0
256	RIMCO-SANT Srebrenik	1	0	0	0	3	1	0	0
257	RONDELA Mostar	0	0	1	0	1	1	0	0
258	SAB Busovača	0	0	0	0	2	1	0	0
259	SADEX Ilijaš	1	0	0	0	0	0	0	0
260	SANPRO Živinice								
261	SASKUR Široki brijeg	0	1	0	0	1	2	0	0
262	SAX Gračanica	1	0	1	0	4	1	0	0
263	SCHMOCKEL Livno	0	0	0	0	0	1	0	0
264	ŠEFKIJA I SINOVI doo Bos.Krupa								
265	ŠEH IN Gorazde	1	0	0	0	1	1	0	0
266	SELAJ Citluk	0	1	0	0	1	2	0	0
267	SELEX Sarajevo	2	1	4	0	6	2	0	0
268	SESTRE V. Kladuša	0	0	2	0	2	0	0	0
269	SETTING Zepče								
270	SEVIGON Ključ	1	0	2	0	2	0	0	0
271	SHELL ELEKTRON Gračanica	1	0	1	0	3	2	0	0
272	SIČAJA Gornji Vakuf	0	0	0	0	1	1	0	0
273	SINBRA Tuzla	1	0	0	0	2	0	0	0
274	ŠKALJIĆ Živinice	0	1	0	0	1	1	0	0
275	SP TRANS Posušje	1	0	0	0	0	1	0	0
276	ŠPEDPETRO Sarajevo	0	1	0	0	1	3	0	0
277	ŠPEDTRANS V. Kladuša	1	0	0	0	1	0	0	0
278	STIL BENZ Cazin	0	0	1	0	2	0	0	0
279	Studen&Co.Arex Građačac	0	4	2	0	2	6	1	0
280	SUSA COMERC Visoko	1	1	1	0	4	0	0	0
281	SUSAK Čapljina	0	1	1	0	1	3	0	0
282	SVABO-BENZ Grude	0	1	2	0	4	5	0	0
283	TADIĆ-CO Rama	0	1	0	0	1	2	0	0
284	TALIĆ TANK Sanski Most	0	0	1	0	1	0	0	0
285	TALJANOVIĆ KOMERC Sarajevo	0	0	2	0	3	0	0	0

Redni broj	D O B A V L J A Č	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	ED	LUEL	MAZUT	TERMINALI
286	TANK COMERC Sanski Most	0	0	0	0	1	1	0	0
287	T-DIZEL Novi Travnik								
288	TEHNOPETROL Tuzla	1	0	0	0	0	0	0	0
289	TIOIL doo Stara Bila/Vitez	1	0	8	0	27	35	0	0
290	TOURS COMPANY Srebrenik								
291	TRANSSIT Rama	1	0	0	0	0	2	0	0
292	TRGOŠPED Kakanj	1	0	1	0	4	1	0	0
293	TRGOTANK Fojnica	1	0	0	0	0	2	0	0
294	TRGOVIR PETROL Gračanica	1	0	0	0	3	1	0	0
295	TRGOZAD Bužim	0	0	1	0	2	0	0	0
296	TVORNICA CEMENTA Kakanj	0	0	0	0	0	0	1	0
297	UNA BENZ Bihać								
298	VEA VIDOVIĆ Tuzla	0	0	1	0	1	1	0	0
299	VERDIĆ-COMMERC Posušje	1	0	0	0	1	1	0	0
300	VIBOP B. Petrovac	1	0	0	0	1	0	0	0
301	VIDRA Vitez								
302	VIGMA Fojnica								
303	VISOKA Grude	0	0	1	0	1	2	0	0
304	VUJEVA Livno								
305	WILY Vitez								
306	ZAANER Zepče	1	0	0	0	0	0	0	0
307	ZAIMOVIĆ Kakanj	1	0	0	0	2	0	0	0
308	ZAMBAK Vitez	1	0	0	0	0	0	0	0
309	ZDB Široki Brijeg	1	0	0	0	0	1	0	0
310	ZEDINA M. Brijesnica Dobo	0	0	1	0	3	0	0	0
311	ZEJNIC Cazin	1	0	0	0	0	0	0	0
312	ZEKO PROMET Odžak	0	0	1	0	2	2	0	0
313	ZIJO-AB-MERC Cazin	0	0	1	0	1	0	0	0
314	ZLATNA DOLINA Gornji vakuf	1	0	0	0	0	1	0	0
315	ZOIMPEX Š. Brijeg	1	0	0	0	1	2	0	0
316	ZOVKO OIL Zepče	22	1	19	0	22	35	1	7
317	ZVORNIK PUTEVI Srebrenik/Sapna	1	0	0	0	0	0	0	0

## FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

646

Na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-35-494/2005 od 6. 6. 2005. godine, a u vezi sa Odlukom o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/04 i 41/05), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

### RJEŠENJE

#### O FORMIRANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU KONKRETNIH RJEŠENJA O FORMIRANJU JEDINSTVENE INSTITUCIJE ZA OCJENU STANJA ORGANIZMA-SPOSOBNOSTI PO VAŽEĆIM PROPISIMA I SINHRONIZACIJU PROPISA VEZANIH ZA TU OCJENU

##### I

Za članove Međuresorne radne grupe imenuju se:

1. ZEHRA NOVO - OMANOVIĆ, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, rukovodilac grupe,
2. AZRA BUBLIN, Ured za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član
3. NAFIJA KURTIĆ - OSMANOVIĆ, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član
4. ENISA ČAUŠEVIĆ, Federalno ministarstvo odbrane, član,
5. VESNA ŽULJEVIĆ - SERTIĆ, Federalno ministarstvo zdravstva, član
6. SUZANA AJANOVIĆ, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, član
7. Dr. NERMINA KEMURA - ŠALAGA, Sektor za ocjenu radne sposobnosti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, član,
8. Prim.mr. sci. dr. MELIHA MEMIJA - POZDERAC, Sektor za ocjenu radne sposobnosti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, član i
9. Prim. dr. ŽELJKO MIŠANOVIĆ, Sektor za ocjenu radne sposobnosti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, član.

##### II

Zadatak Međuresorne radne grupe je da za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine pripremi prijedlog rješenja o formiranju jedinstvene institucije za medicinsko vještačenje u cilju utvrđivanja ocjene stanja organizma-sposobnosti po važećim propisima i sinhronizaciju propisa vezanih za tu ocjenu.

##### III

Rok za izvršenje poslova i zadataka Međuresorne radne grupe je 30 dana od dana dostavljanja Zaključka Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (8. 6. 2005. godine).

##### IV

Članovima Međuresorne radne grupe pripada pravo na naknadu koja će se utvrditi posebnim rješenjem.

##### V

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-34/2-1053/05

29. septembra/rujna 2005. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Radovan Vignjević, s. r.**

## FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

647

Na osnovu članova 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj

28/97 i 26/02), člana 23. Zakona o računovodstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95 i 12/98), članova 73. i 74. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta-Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/02) i članova 29. i 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, a u cilju popisivanja i evidentiranja stalnih sredstava i njihovo knjigovodstveno usaglašavanje sa stvarnim stanjem, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

### RJEŠENJE

#### O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPISIVANJE I EVIDENTIRANJE STALNIH SREDSTAVA I NJIHOVO KNJIGOVODSTVENO USAGLAŠAVANJE SA STVARNIM STANJEM

##### I

U Komisiju za popisivanje i evidentiranje stalnih sredstava i njihovo knjigovodstveno usaglašavanje sa stvarnim stanjem, imenuju se:

1. EMIR FETAHAGIĆ, predsjednik
2. AMIRA ČIRKINAGIĆ, član
3. ŽIVANA KNEŽEVIĆ - DRAGANOVIĆ, član
4. ZLATKO RAMLJAK, član
5. ADISA ZAGIĆ, član za tehničku podršku.

##### II

Za koordinatora rada Komisije određuje se ADMIR BAJROVIĆ, šef Odsjeka za ekonomsko-finansijske i opće poslove.

##### III

Zadatak Komisije je da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima izvrši:

- popis stalnih sredstava Ministarstva i utvrdi porijeklo sredstava;
- usklađivanje popisnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem;
- evidentira i izvrši procjenu stalnih sredstava koja se ne nalaze na popisnoj evidenciji;
- po utvrđivanju stvarnog stanja, Komisija je dužna da izvrši numeraciju - označavanje stalnih sredstava sa novim inventurnim brojem, usaglašen sa inventurnim brojem po stvarnom knjigovodstvenom stanju;
- da predloži federalnom ministru prijedlog sredstava za otpis i njihovo isknjižavanje iz knjigovodstvenog stanja;
- da predloži federalnom ministru angažovanje spoljnog saradnika;
- da obavi i druge poslove prema uputama koordinatora rada Komisije i sekretara Ministarstva.

##### IV

Rok završetka poslova iz tačke III, ovog Rješenja je 30 (trideset) dana od dana donošenja Rješenja.

##### V

Visina naknade za svakog člana Komisije ponaosob utvrdit će se posebnim aktom u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe V. broj 319/04 od 24. juna 2004. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/04).

##### VI.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 02-49-2424/04

11. oktobra/listopada 2004. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Edin Mušić, s. r.**

648

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02), a u skladu sa potpisanim Protokolom o provođenju procesa revizije brojčanog stanja i statusa raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini od 30. marta 2004. godine, te članom 29. i 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih

osoba i izbjeglica, broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

## RJEŠENJE

### O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE PROCESA RE-REGISTRACIJE RASELJENIH OSOBA/LICA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

#### I

U Komisiju za re-registraciju raseljenih osoba/lica na području Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se

1. SULEJMAN ALIJAGIĆ, predsjednik
2. ŠEVKA PALO, član
3. LADISLAVA HAMZIĆ, član
4. EMIR FETAHAGIĆ, član
5. MIROSLAV LOVRIĆ, član
6. SEAD MULALIĆ, član
7. SAMRA MILKOVIĆ, član
8. JASMINKA DŽONLIĆ, član
9. LJERKA NIKOLIĆ, član
10. LIDIJA ŠMAILAGIĆ, član
11. ALMA ŠAHBEGOVIĆ, član
12. NADA VLAŠIĆ, član
13. SAMRA DEVEROVIĆ, član
14. DŽEVAD TESKEREDŽIĆ, član
15. ŽIVANA KNEŽEVIĆ, član
16. ADEMIR LAKOTA, član.

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije obavljat će MAHIDA MALUHIĆ i EDINA OPRAŠIĆ.

#### II

Komisija iz člana 1. ovog Rješenja dužna je da organizuje, koordinira, prati i izvještava o provođenju procesa re-registracije raseljenih osoba/lica na području Federacije BiH.

#### III

Komisija iz člana 1. ovog Rješenja dužna je federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica predložiti Pravilnik kojim se reguliše rad Komisije.

#### IV

Komisija je dužna da o održanim sjednicama sačini zapisnik o radu, te da o izvršenim obavezama iz člana II. ovog Rješenja, podnese izvještaj federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica.

#### V

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-36-3142/04

14. decembra/prosinca 2004. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Edin Mušić, s. r.**

## 649

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02) i člana 27. Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/04) i članova 29. i 47. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, a u vezi sa Javnim pozivom za javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavku roba i vršenje usluga za 2005. godinu, objavljenim u dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "San", dana 22. decembra 2004. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

## RJEŠENJE

### O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIJEM, OTVARANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIH PONUDA PO JAVNOM POZIVU ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VRŠENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

#### I

U Komisiju za prijem, otvaranje i odabir najpovoljnijih ponuda po Javnom pozivu za javno nadmetanje za prikupljanje

ponuda za nabavku roba i vršenje usluga za 2005. godinu, imenuju se:

1. DŽEMAIL ČIBO, predsjednik
2. ADMIR BAJROVIĆ, član
3. IZUDIN LIVADIĆ, član
4. HELENA ŠAIN, član
5. MERIMA HADŽIAHMETOVIĆ, član

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije će obavljati AMRA TABAKOVIĆ.

#### II

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da se pridržava odredaba Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/04).

#### III

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da nakon završene procedure oko izbora najpovoljnijih ponuda, sačini zapisnik sa prijedlogom najpovoljnijih dobavljača, i isti dostavi federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica, na razmatranje i odlučivanje.

#### IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-49-3118-2/04

23. decembra/prosinca 2004. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Edin Mušić, s. r.**

## 650

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02) i člana 26. Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/04), člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) i člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, a u vezi sa Javnim pozivom za prednadmetanje za izbor potencijalnih dobavljača za isporuku građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju stambenih i drugih objekata na području Bosne i Hercegovine za 2005. budžetsku godinu, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

## RJEŠENJE

### O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIHVATANJE, OTVARANJE I OCJENU PONUDA

#### I

U Komisiju za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda po prednadmetanju za izbor potencijalnih dobavljača za isporuku građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju stambenih i drugih objekata na području Bosne i Hercegovine za 2005. budžetsku godinu, imenuju se:

1. NAMIK DŽANKOVIĆ, predsjednik
2. ADMIR BAJROVIĆ, član
3. ZENAID MEHMEDBEGOVIĆ, član
4. HELENA ŠAIN, član
5. FIKRETA REDŽEPAGIĆ, član

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije će obavljati MAHIDA MALUHIĆ.

Za koordinatora rada Komisije imenuje se SULEJMAN ALIJAGIĆ.

#### II

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je donijeti i federalnom ministru na saglasnost Pravilnik o kriterijima za dodjelu ugovora sa ponuđačima koji zadovolji uslove prednadmetanja, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04).

#### III

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da po zatvaranju Javnog poziva preuzme prispjele dokumente za nadmetanje ili prednadmetanje, te provede postupak pregleda prispjelih dokumenata, sačini spiskove ponuđača za nadmetanje, podijeli tendersku dokumentaciju prema uslovima iz Javnog poziva i pristupi otvaranju ponuda.

## IV

Prilikom otvaranja i ocjene ponuda, Komisija je dužna pridržavati se važećih zakonskih odredaba o nabavkama.

Komisija ima pravo i obavezu da provede postupak iz tačke I ovog Rješenja i o istom sačini zapisnik o izvršenom postupku i sa kompletnom dokumentacijom po Javnom pozivu dostavi federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica na razmatranje i odlučivanje.

## VI

Predsjednik i članovi Komisije dužni su čuvati kao poslovnu tajnu, sve podatke i saznanja koja su stekli u radu Komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju službene tajne (povjerljivosti) u postupku nabavke.

## VII

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 02-36-3253-38/04

4. februara/veljače 2005. godine

Sarajevo

Ministar

**Edin Mušić, s. r.**

## 651

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02) i člana 26. Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/04) i člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) i člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, a u vezi sa Javnim pozivom za prednadmetanje za izbor potencijalnih izvođača radova visoko i niskogradnje, sa ili bez građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju stambenih ili drugih objekata na području Bosne i Hercegovine za 2005. budžetsku godinu, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

## RJEŠENJE

## O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIHVATANJE, OTVARANJE I OCJENU PONUDA

## I

U Komisiju za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda po prednadmetanju za izbor najpovoljnijih izvođača radova visoko i niskogradnje, sa ili bez građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju stambenih ili drugih objekata na području Bosne i Hercegovine za 2005. budžetsku godinu, imenuju se:

1. ČIBO DŽEMAIL, predsjednik
2. AMIRA MAŠOVIĆ, član
3. SEAD MULALIĆ, član
4. MUNIR MAJDANAC, član
5. HELENA MUSTAPIĆ, član

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije će obavljati AMRA TABAKOVIĆ.

## II

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je donijeti i federalnom ministru na saglasnost Pravilnik o kriterijima za dodjelu ugovora sa ponuđačima koji zadovolji uslove prednadmetanja, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04).

## III

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da po zatvaranju Javnog poziva ili prikupljenih ponuda koje ne podliježu Javnom pozivu, preuzme prispjele dokumente za nadmetanje ili prednadmetanje, te provede postupak pregleda prispjelih dokumenata, sačini spiskove ponuđača za nadmetanje, podijeli tendersku dokumentaciju prema uslovima iz Javnog poziva i pristupi otvaranju ponuda.

## IV

Prilikom otvaranja i ocjene ponuda, Komisija je dužna pridržavati se važećih zakonskih odredaba o nabavkama.

## V

Komisija ima pravo i obavezu da provede postupak iz tačke I ovog Rješenja i o istom sačini zapisnik o izvršenom postupku i sa kompletnom dokumentacijom po Javnom pozivu dostavi

federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica na razmatranje i odlučivanje.

## VI

Predsjednik i članovi Komisije dužni su čuvati kao poslovnu tajnu, sve podatke i saznanja koja su stekli u radu Komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju službene tajne (povjerljivosti) u postupku nabavke.

## VII

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-36-3254-43/04

4. februara/veljače 2005. godine

Sarajevo

Ministar

**Edin Mušić, s. r.**

## 652

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02) i člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), a u vezi sa Otvorenim postupkom prednadmetanja za odabir sposobnih ponuđača za nabavku roba iz programa donatorske pomoći održivosti povratka za 2005. godinu, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

## RJEŠENJE

## O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIHVATANJE, OTVARANJE I OCJENU PONUDA

## I

U Komisiju za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda po Otvorenom postupku prednadmetanja za odabir sposobnih ponuđača za nabavku roba iz programa donatorske pomoći održivosti povratka za 2005. godinu, imenuju se:

1. SABIRA JAHIĆ, predsjednik
2. EMIR FETAHAGIĆ, član
3. EDITA BOŠNJAK, član

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije će obavljati FIKRETA REDŽEPAGIĆ.

Koordinator rada Komisije mr. AVDIJA MUHOVIĆ.

## II

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je donijeti i federalnom ministru dostaviti na saglasnost Pravilnik o kriterijima za dodjelu ugovora sa ponuđačima koji zadovolji uslove prednadmetanja, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04).

## III

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da po zatvaranju Otvorenog postupka ili prikupljenih ponuda koje podliježu Otvorenom postupku, preuzme prispjele dokumente za nadmetanje ili prednadmetanje, te provede postupak pregleda prispjelih dokumenata, sačini spiskove ponuđača za nadmetanje, podijeli tendersku dokumentaciju prema uslovima iz Otvorenog postupka i pristupi otvaranju ponuda.

## IV

Prilikom otvaranja i ocjene ponuda, Komisija je dužna pridržavati se Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

## V

Komisija ima pravo i obavezu da provede postupak iz tačke I ovog Rješenja i o istom sačini zapisnik o izvršenom postupku i sa kompletnom dokumentacijom po Otvorenom postupku dostavi federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica na razmatranje i odlučivanje.

## VI

Predsjednik i članovi Komisije dužni su čuvati kao poslovnu tajnu, sve podatke i saznanja koja su stekli u radu Komisije, o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju službene tajne (povjerljivosti) u postupku nabavke.

## VII

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 03-36-404-1/05

25. februara/veljače 2005. godine

Sarajevo

Ministar

**Edin Mušić, s. r.**

**653**

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02) i člana 7. Zakona o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/04 i 19/05) i člana 29. i 47. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, a u vezi sa Javnim pozivom za podnošenje prijava - zahtjeva - projekata za dodjelu donacija u 2005. godini, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

**RJEŠENJE**

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCJENU KVALITETA I OPRAVDANOSTI PRIJAVA - ZAHTEVA - PROJEKATA IZ OBLASTI ODRŽIVOSTI POVRATKA U 2005. GODINI, KAO I PRIJEDLOG ODABIRA NAJPOVOLJNIJIH DOBAVLJAČA ZA ODABRANE ZAHTEJEVE ZA BUDŽETSKU 2005. GODINU**

**I**

U Komisiju za ocjenu kvaliteta i opravdanosti prijava-zahteva-projekata iz oblasti održivosti povratka u 2005. godini, kao i prijedlog odabira najpovoljnijih dobavljača za odabrane zahtjeve za budžetsku 2005. godinu, imenuju se:

1. DŽEVAD AGIĆ, predsjednik
2. DŽEMAIL ČIBO, član
3. MURAT SELIMOVIĆ, član
4. MIRSAD BAJROVIĆ, član
5. SABINA JUSUFOVIĆ, član

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije će obavljati FIKRETA REDŽEPAGIĆ.

**II**

Komisija će izbor korisnika - projekata vršiti u skladu sa "Uputstvom za izbor korisnika pomoći za održiv povratak", donesenim od strane federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica.

**III**

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da se kod odabira najpovoljnijih dobavljača pridržava odredaba Zakona o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/04 i 19/05).

**IV**

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da svaki prispjeli zahtjev razmotri (opravdanost, kvalitet), sačini zapisnik sa prijedlogom za prihvatanje/neprihvatanje istog i isti dostavi federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica, na razmatranje i odlučivanje.

**V**

Komisija iz tačke I ovog Rješenja, dužna je da nakon odluke ministra o izboru zahtjeva iz oblasti održivog povratka, provede svu neophodnu proceduru oko odabira najpovoljnijih dobavljača po istim, sačini zapisnik sa prijedlogom najpovoljnijih dobavljača i isti dostavi federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica, na razmatranje i odlučivanje.

**VI**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-34-685/05

28. marta/ožujka 2005. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Edin Mušić, s. r.**

**654**

Na osnovu člana 60. i 118. Zakona o upravi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97 i 26/02), a u skladu sa članom 32. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 15/05) i članova 29. i 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj 01-34-32/03 od 17. aprila 2003. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

**RJEŠENJE**

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ISPITIVANJE NAVODA O NEIZVRŠAVANJU ILI NEODGOVARAJUĆEM IZVRŠAVANJU U PROVEDBI PROJEKATA POMOĆI**

**I**

U Komisiju za ispitivanje navoda o neizvršenju ili neodgovarajućem izvršavanju u provedbi projekata pomoći, a koji se odnose na isporuku građevinskog materijala dobavljača, imenuju se:

1. ŠEFKA PALO, predsjednik
2. SUVAD HADŽIALIĆ, član
3. ZENAID MEHMEDBEGOVIĆ, član

Administrativno-tehničke poslove za rad Komisije obavljat će AMIRA MASOVIĆ.

**II**

Komisija iz člana I ovog Rješenja dužna je u roku od 30 dana od dana imenovanja federalnom ministru predložiti pravilnik o načinu rada Komisije.

**III**

Komisija iz člana I ovog Rješenja dužna je po podnesenim žalbama korisnika projekata pomoći sa kojima je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sklopilo ugovor, pristupiti ispitivanju navoda o neizvršavanju ili neodgovarajućem izvršavanju u provedbi projekata pomoći, koji se odnose na isporuku građevinskog materijala dobavljača, sačiniti zapisnik i predložiti ministru poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera zasnovanih na nalazima Komisije.

**IV**

Službenici Sektora za raseljene osobe-prognanike i izbjeglice-povratnike, kao i službenici svih drugih sektora dužni su Komisiji iz tačke I ovog Rješenja dostaviti potrebnu dokumentaciju za ispitivanje navoda u odnosu na dokumentaciju i navode iz žalbi.

**V**

Komisija je dužna po podnesenim žalbama najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica.

**VI**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**VII**

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj 01-36-149/04 od 8. 1. 2004. godine.

Broj 01-36-790/05

11. aprila/travnja 2005. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Edin Mušić, s. r.**

**655**

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i tačke II Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/04 i 41/05) a u vezi sa Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika Federalnog ministarstva finansija, broj 08-02-1235/05 od 11. marta 2005. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/05), federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

**RJEŠENJE**

**O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PROCEDURA ZA USPOSTAVU INTERNE KONTROLE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA**

**I**

Imenuje se Radna grupa za izradu postupaka i procedura internih akata za razvoj i održavanje sistema interne kontrole u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u sastavu:

1. SUVAD HADŽIALIĆ, predsjednik
2. EMIR FETAHAGIĆ, član



3. DŽEMAIL ČIBO, član
4. ŽIVANA KNEŽEVIĆ-DRAGANOVIĆ, član
5. AMIRA MAŠOVIĆ, član

## II

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Radne grupe određuje se EDINA VRANESIĆ.

## III

Zadatak Radne grupe je da u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima izradi 26 internih akata navedenih u Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika Federalnog ministarstva finansija, broj 08-02-1235/05 od 11. marta 2005. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/05).

## IV

Rok za izradu internih akata iz tačke III ovog rješenja je 31. oktobar 2005. godine.

Za rad i angažovanje članova Radne grupe i administrativno-tehničkog lica na navedenim poslovima isplatit će se određena novčana naknada, u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/04 i 41/05).

## VI

Visina naknade članovima Radne grupe i administrativno-tehničkom licu odredit će se posebnim rješenjem.

## VII

Ovo Rješenje primjenjuje se od dana donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-34-2310/05  
28. septembra/rujna 2005.  
godine  
Sarajevo

Ministar  
**Edin Mušić**, s. r.

## FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA 656

Na osnovu člana 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) i člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), federalni ministar unutrašnjih poslova donosi

### RJEŠENJE

#### O IMENOVANJU KOMISIJE I SEKRETARA KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE UNIFORMI ZA POLAZNIKE POLICIJSKE AKADEMIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

## I

Imenuje se Komisija i sekretar Komisije za provođenje postupka javne nabavke uniformi za polaznike Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05) u sastavu:

1. NIJAZ DŽAFEROVIĆ, predsjednik Komisije: VSS - dipl. ecc., stručni saradnik u Sektoru za materijalno-finansijske poslove
2. VERA ZOVKO, član Komisije: VSS - dipl. ecc., načelnik Odjeljenja za finansijsko-knjigovodstvene poslove
3. SADIJA ČULJEVIĆ, član Komisije: VSS - stručni saradnik za radne odnose i disciplinske postupke u Sektoru za pravne i kadrovske poslove
4. FADIL GAZIĆ, član Komisije: SSS - referent u Sektoru za pravne i kadrovske poslove
5. ANKICA ŠIMIĆ, član Komisije: SSS - glavni knjigovoda u Sektoru za materijalno-finansijske poslove.

Za sekretara Komisije: imenuje se MUNEVERA DŽAFIĆ - SSS, administrativni radnik - operater u Sektoru za materijalno-finansijske poslove.

## II

Zadatak Komisije je da u vodenju postupka primjenjuje odredbe naprijed navedenog Zakona, kao i to da komparativnom analizom svih ponuda međusobno, cijeneći svaku ponudu pojedinačno saglasno kriterijima iz obavještenja i tenderske dokumentacije, odredi najpovoljnijeg ponuđača.

Zadatak sekretara Komisije su: administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanka Komisije, izvještaji o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

Komisija će nakon provedenog postupka otvaranja kao i odabira najpovoljnije ponude, saglasno čl. 33. i 34. Zakona, sačiniti zapisnike o provedenom postupku i odabiru najpovoljnijeg ponuđača u koji je potrebno unijeti sve relevantne podatke, te isti dostaviti federalnom ministru.

## III

Za učešće u radu Komisije, njenim članovima i sekretaru pripada naknada u skladu sa tačkom V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/04 i 41/05), o čemu se donosi posebno rješenje.

## IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

01-05/2-14-2/3237

14. septembra/rujna 2005. godine  
Sarajevo

Ministar  
**Mevludin Halilović**, s. r.

## VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SUDSKA POLICIJA

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o sudskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/96 i 37/04), a u vezi sa članom 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05) i članom 5. i 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), glavni zapovjednik sudske policije sudova Federacije BiH donosi

### RJEŠENJE

#### O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

##### Član 1.

Imenuje se Komisija za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Komisija), u sastavu:

1. EDIN VEHABOVIĆ, zamjenik glavnog zapovjednika sudske policije za administrativne poslove, predsjednik Komisije;
  2. DŽENAD GROŠO, komandir Odjeljenja sudske policije sudova Federacije BiH, član Komisije;
  3. MIHAJLO TVRTKOVIĆ, šef Odsjeka za operativno-tehničke i pomoćne poslove, član Komisije.
- Za sekretara Komisije imenuje se HARIS MRŠEVIĆ.

##### Član 2.

Zadatak Komisije je da:

1. U ime Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sudske policije), provede postupak javne nabavke, pokrenut objavljivanjem obavještenja o javnoj nabavci u "Službenom glasniku BiH", broj 63/05 od 12.09.2005. godine, i Pozivom za dostavu kvalifikacionih dokumenata, broj Sp-01-1172/05 od 25.8.2005. godine;
2. Otvori ponude na javnom otvaranju ponuda i zapisnik o otvaranju ponuda dostavi svim ponuđačima odmah ili najkasnije u roku od 3 dana, računajući od vremena otvaranja ponuda;
3. Nakon okončanog postupka Sudskoj policiji dostavi:
  - preporuku po lotovima, navodeći razloge za izdavanje takve preporuke;



- izvještaj o radu Komisije koji sadrži broj i predmet sastanaka Komisije;
- potpisane zapisnike sa sastanaka Komisije u koje se unose:
  - odluke Komisije;
  - razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku;
  - obrazloženi stav svakog člana Komisije s izdvojenim mišljenjem.

#### Član 3.

Svaki član Komisije može učestvovati u radu Komisije, tek nakon što potpiše

- izjavu o nepristranosti u odnosu na ponuđače, i
- izjavu o povjerljivosti.

#### Član 4.

Sekretar Komisije nema pravo glasa i vrši

- administrativne poslove za Komisiju;
- priprema zapisnike sa sastanaka Komisije;
- priprema izvještaje o radu Komisije;
- vodi dokumentaciju, i
- vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući Komisije.

#### Član 5.

Mandat Komisije traje od dana donošenja ovog Rješenja do okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavku ili do donošenja odluke o prekidu postupka javne nabavke.

#### Član 6.

Komisija ima pravo na naknadu, koja će se u skladu sa važećim propisima, utvrditi naknadno, odnosno po završetku poslova.

#### Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Glavni zapovjednik  
Sudske policije FBiH  
Generalni inspektor sudske  
policije  
**Muhamed Sarić, s. r.**

Broj Sp-01-1243-1/05  
16. septembra/rujna 2005. godine  
Sarajevo

## CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. tačke b. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03 i 9/05) i člana 52. Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, UV broj 120/05 od 29. juna 2005. godine, Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici od 22. septembra 2005. godine, donosi

### UPUTSTVO

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU I POSTUPKU ZAMJENE OŠTEĆENIH NOVČANICA KONVERTIBILNE MARKE ČIJE JE OŠTEĆENJE NASTALO BOJENJEM USLJED DJEJSTVA ELEKTROHEMIJSKE OPREME ZA ZAŠTITU NOVCA

1. U Uputstvu o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed djejtva elektrohemijске opreme za zaštitu novca ("Službeni glasnik BiH", broj 32/04) tačka 2. mijenja se i glasi:
  - "2. Zamjena novčanica oštećenih na način iz stava 1. tačke 1. ovog uputstva obavlja se u punom iznosu nominalne vrijednosti novčanice u slučaju:
    - a) krađe, pljačke ili razbojništva, uz naknadu za izvršenu uslugu u iznosu od 0,5% od ukupne vrijednosti novčanica koje se zamjenjuju,
    - b) oštećenja nastalog nestručnim rukovanjem ili oštećenja do kojeg je došlo zbog greške na opremi, uz naknadu za izvršenu uslugu u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti novčanica koje se zamjenjuju."
2. U tački 3. stavu 1. podtački f) riječ "ili" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "razbojništva" dodaje se zarez i riječi: "nestručnog rukovanja ili zbog greške na opremi".

3. Tačka 6. briše se, a dosadašnje tačke 7, 8. i 9. postaju tačke 6, 7. i 8.
4. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Predsjedavajući  
Upravnog vijeća  
Centralne banke  
Bosne i Hercegovine  
Guverner  
**Kemal Kozarić, s. r.**

UV broj 137/05  
22. septembra 2005. godine  
Sarajevo

Na osnovi članka 7. tačke b. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03 i 9/05) i članka 52. Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, UV broj 120/05 od 29. lipnja 2005. godine, Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici od 22. rujna 2005. godine, donosi

### UPUTU

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTE O NAČINU I POSTUPKU ZAMJENE OŠTEĆENIH NOVČANICA KONVERTIBILNE MARKE ČIJE JE OŠTEĆENJE NASTALO BOJENJEM USLJED DJEJSTVA ELEKTROKEMIJSKE OPREME ZA ZAŠTITU NOVCA

1. U Uputi o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed djejtva elektrokemijske opreme za zaštitu novca ("Službeni glasnik BiH", broj 32/04) tačka 2. mijenja se i glasi:
  - "2. Zamjena novčanica oštećenih na način iz stavka 1. tačke 1. ove upute obavlja se u punom iznosu nominalne vrijednosti novčanice u slučaju:
    - a) krađe, pljačke ili razbojništva, uz naknadu za izvršenu uslugu u iznosu od 0,5% od ukupne vrijednosti novčanica koje se zamjenjuju,
    - b) oštećenja nastalog nestručnim rukovanjem ili oštećenja do kojeg je došlo zbog greške na opremi, uz naknadu za izvršenu uslugu u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti novčanica koje se zamjenjuju".
2. U tački 3. stavku 1. podtački f) riječ "ili" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "razbojništva" dodaje se zarez i riječi: "nestručnog rukovanja ili zbog greške na opremi".
3. Tačka 6. briše se, a dosadašnje tačke 7, 8. i 9. postaju tačke 6, 7. i 8.
4. Ova uputa stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Predsjedatelj  
Upravnog vijeća  
Centralne banke  
Bosne i Hercegovine  
Guverner  
**Kemal Kozarić, v. r.**

UV broj 137/05  
22. rujna 2005. godine  
Sarajevo

## VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu članu 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00 i 7/05) i člana 4. stav 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), nakon provedenog postupka po Oglasu za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade - Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra

Ministarstva za privredu, na 79. sjednici, održanoj 24. augusta 2005. godine, donosi

## RJEŠENJE

### O KONAČNOM IMENOVANJU PREDsjedNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "21. DECEMBAR" D.O.O. ZENICA

#### I

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora u privrednom društvu "21. decembar" d.o.o. Zenica, na period od četiri godine od dana imenovanja, imenuju se;

1. EJAZ ŠARIĆ, predsjednik,
2. STANA LOVNIČKI, član,
3. FIKRETA KALČO, član.

#### II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-34-25071/05

24. augusta/kolovoza 2005. godine

Zenica

Premijer

Nedžad Polić, s. r.



Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00 i 7/05) i člana 4. stav 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), nakon provedenog postupka po Oglasu za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade - Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra Ministarstva za privredu, na 79. sjednici, održanoj 24. augusta 2005. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### O PROGLAŠENJU NEUSPJEJELIM POSTUPKA ZA POPUNU UPRAŽNjenih POZICIJA U REGULIRANIM TIJELIMA VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA - MINISTARSTVA ZA PRIVREDU

#### I

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata po Oglasu za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade - Ministarstva za privredu Zeničko - dobojskog kantona, objavljenom u listu "Jutarnje novine" 25. 5. 2005. godine i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 31/05 od 1. 6. 2005. godine, proglašava se neuspjelim postupak za popunu oglašanih upražnjenih pozicija u slijedećim privrednim društvima:

NAZIV I SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA	BROJ KANDIDATA ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA U NADZORNOJ ODBORU
"VELEPROMET-MALOPRODAJA" d.o.o. Visoko	3
"STUPČANICA" d.d. Olovo	3
"NATRON" d.d. Maglaj	2
"PILANA" d.d. Kakanj	2
"ZEPROM" d.d. Zenica	2
"DIONIS" d.d. Zenica	2
GIK "SRETNO" d.d. Breza	2
"ZVIJEZDA" d.d. Vareš	2
"BISTRICA" d.d. Žepče	2

#### II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-34-25073/05

24. augusta/kolovoza 2005. godine

Zenica

Premijer

Nedžad Polić, s. r.



Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00 i 7/05) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i članom 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/04), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 80. sjednici, održanoj 2. septembra 2005. godine, donosi

## RJEŠENJE

### O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "GOSTOVIĆ" GOSTOVIĆ, ZAVIDOVIĆI

#### I

Imenuje se član Školskog odbora Osnovne škole "Gostović" Gostović, Zavidovići, na period od četiri godine, i to: ALMIN HUSANOVIĆ, član.

#### II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-38-25431/05

2. septembra/rujna 2005. godine

Zenica

Premijer

Nedžad Polić, s. r.



Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00 i 7/05) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i člana 129. stav 2. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/04), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 80. sjednici, održanoj 2. septembra 2005. godine, donosi

## RJEŠENJE

### O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA STRUČNE ZANATSKJE ŠKOLE U ZENICI

#### I

Imenuje se član Školskog odbora Stručne zanatske škole u Zenici, na period od četiri godine, i to: ELMA KOVAČ, član.

#### II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-38-25432/05

2. septembra/rujna 2005. godine

Zenica

Premijer

Nedžad Polić, s. r.



Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00 i 7/05), u skladu sa članom 26. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i u vezi





## II

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-05-630-3/05

7. septembra/rujna 2005. godine  
Gradačac

Općinski načelnik  
**Ferhat Mustafić, s. r**



Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/04), općinski načelnik općine Gradačac donosi

**RJEŠENJE****O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

## I

U Upravni odbor Javnog stambenog preduzeća Gradačac imenuju se:

1. SAFET DER VIŠEVIĆ, predsjednik
2. MUZIJET MUMINOVIC, član
3. SAFIKADA TERZIĆ, član

## II

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-02-630-4/05

7. septembra/rujna 2005. godine  
Gradačac

Općinski načelnik  
**Ferhat Mustafić, s. r**

**ISPRAVKE**

Po izvršenom savjetovanju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u Odluci o imenovanju direktora Odjela za internu reviziju ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/05) potkrala niženavedena greška, te se daje sljedeća

**ISPRAVKA****ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU**

U tački I stav 1. pod 1. umjesto: "BH-gas" d.o.o. Sarajevo", treba da stoji: "KJKP "Sarajevo-gas" Sarajevo".

Broj UR-704/05

27. septembra/rujna 2005. godine  
Sarajevo

Generalni revizor  
mr. **Ibrahim Okanović, s. r.**  
Zamjenik generalnog revizora  
**Branko Kolobarić, s. r.**

**SADRŽAJ****PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

- 634 Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (bosanski jezik) 4997
- Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (hrvatski jezik) 4997
- Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (srpski jezik) 4997
- 635 Zakon o izmjeni Zakona o prijenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (bosanski jezik) 4998
- Zakon o izmjeni Zakona o prijenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Povjerenstvu za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik) 4998
- Zakon o izmjeni Zakona o prijenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (srpski jezik) 4998
- 636 Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča (bosanski jezik) 4999
- Zakon o kretanju slijepih osoba uz pomoć psa vodiča (hrvatski jezik) 5000
- Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča (srpski jezik) 5000

- 637 Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (bosanski jezik) 5001
- Zakon o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (hrvatski jezik) 5007
- Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu (srpski jezik) 5013

**VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

- 638 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik) 5020
- Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik) 5020
- 639 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 5020
- Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 5020
- 640 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi, za nabavku jednog prenosnog PC (Laptopa) (bosanski jezik) 5021
- Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi, za nabavu jednog prenosnog PC (Laptopa) (hrvatski jezik) 5021

- 641 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, za nabavku opreme za uvezivanje svih organizacionih dijelova Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine IT tehnologijom (bosanski jezik) 5021
- Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, za nabavu opreme za uvezivanje svih organizacionih dijelova Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine IT tehnologijom (hrvatski jezik) 5022
- 642 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove, za nabavku automobila po principu "staro za novo" (bosanski jezik) 5022
- Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove, za nabavu automobila po principu "staro za novo" (hrvatski jezik) 5022
- 643 Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Agrokomerc d.d. Velika Kladuša 5023
- 644 Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Evropskom komitetu za prevenciju torture i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (cpt) 5023
- FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE**
- 645 Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva (bosanski jezik) 5023
- Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju kakvoće tečnih naftnih goriva (hrvatski jezik) 5023
- Измјене и допуне Правилника о утврђивању квалитета техничких нафтних горива (српски језик) 5023
- FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE**
- 646 Rješenje o formiranju Meduresorne radne grupe za pripremu konkretnih rješenja o formiranju jedinstvene institucije za ocjenu stanja organizma-sposobnosti po važećim propisima i sinhronizaciju propisa vezanih za tu ocjenu 5028
- FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA**
- 647 Rješenje o imenovanju Komisije za popisivanje i evidentiranje stalnih sredstava i njihovo knjigovodstveno usaglašavanje sa stvarnim stanjem 5028
- 648 Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje procesa re-registracije raseljenih osoba/lica na području Federacije Bosne i Hercegovine 5028
- 649 Rješenje o imenovanju Komisije za prijem, otvaranje i odabir najpovoljnijih ponuda po javnom pozivu za javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavku roba i vršenje usluga za 2005. godinu 5029
- 650 Rješenje o imenovanju Komisije za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda 5029
- 651 Rješenje o imenovanju Komisije za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda 5030
- 652 Rješenje o imenovanju Komisije za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda 5030
- 653 Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu kvaliteta i opravdanosti prijava - zahtjeva - projekata iz oblasti održivosti povratka u 2005. godini, kao i prijedlog odabira najpovoljnijih dobavljača za odabrane zahtjeve za budžetsku 2005. godinu 5031
- 654 Rješenje o imenovanju Komisije za ispitivanje navoda o neizvršavanju ili neodgovarajućem izvršavanju u provedbi projekata pomoći 5031
- 655 Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu procedura za uspostavu interne kontrole kod budžetskih korisnika 5031
- FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA**
- 656 Rješenje o imenovanju Komisije i sekretara komisije za provođenje postupka javne nabavke uniformi za polaznike Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova 5032
- VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SUDSKA POLICIJA**
- Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke 5032
- CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE**
- Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dještva elektrohemijske opreme za zaštitu novca (bosanski jezik) 5033
- Uputa o izmjenama i dopunama Upute o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dještva elektrokemijske opreme za zaštitu novca (hrvatski jezik) 5033
- VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**
- Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "21. decembar" d.o.o. Zenica 5033
- Zaključak o proglašenju neuspjelim postupka za popunu upražnjenih pozicija u reguliranim tijelima Vlade Zeničko-dobojskog kantona - Ministarstva za privredu 5034
- Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Gostović" Gostović, Zavidovići 5034
- Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Stručne zanatske škole u Zenici 5034
- Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj 5034
- Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Safvet - Beg Bašagić", Breza 5035
- Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Olovo", Olovo 5035
- Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Prva osnovna škola" Gostović, u Maglaju 5035
- Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Kulin-ban", Visoko 5035
- Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu "Unico-filter" d.d. Tešanj 5035
- OPĆINA GRADAČAC**
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora 5036
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora 5036
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora 5036
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora 5036
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora 5037
- ISPRAVKE**
- Ispravka Odluke o imenovanju direktora Odjela za internu reviziju 5037

Izdavač: Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo, ulica Magribija 3 - Poštanski fah 3 - v.d. direktor i odgovorni urednik Nino Hasanović - Telefon - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, fax: 554-571 - Oglasni odjel 554-111, fax: 554-110 - Pravna služba 554-151 - Računovodstvo: 558-440, 558-441 - Centrala: 554-160, 554-161 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA BH 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Brčko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Grafička priprema: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Štampa: "OKO" Sarajevo - Za štampariju Fikret Memić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Službene novine Federacije BiH" su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Na osnovu odredaba člana 13. stav 1. tačka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službeni glasnik BiH", broj 62/04) i Mišljenja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj UO 14-02-05-7/05 od 14. 2. 2005. godine, "Službene novine Federacije BiH" su proizvod na čiji se promet ne plaća porez na promet proizvoda.

Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002. Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za II polugodište na "Službene novine Federacije BiH" 80,00 KM. Pretplata za II polugodište na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 90,00 KM.

Web izdanje: <http://www.zakoni.ba> - godišnja pretplata 200,00 KM po korisniku